

Analiza i prilozi uz Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu

Aura osiguranje a.d. Banja Luka

SADRŽAJ

Uvod	3
Analiza i prilozi	3-26

Uvod

Upravi Aura osiguranja a.d. Banja Luka

U sklopu ugovora sa Aura osiguranje a.d. Banja Luka („Društvo“) od 30. septembra 2024. godine, potpisanog u vezi obavljanja revizije finansijskih izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. decembra 2024. godine, angažovani smo da pripremimo ovaj izvještaj i izvršimo svoje obaveze u skladu sa članom 2. Pravilnika o sadržaju izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja društva za osiguranje (u daljem tekstu „Pravilnik“), Agencije za osiguranje Republike Srpske („Agencija“).

U skladu sa zahtjevima člana 8. Pravilnika, stav 1., tačke a) do e), dajemo mišljenje o:

- a) Finansijskim izvještajima (bilans stanja, bilans uspjeha, stanju i promjenama tehničkih rezervi osiguranja,
- b) stanju i strukturi ulaganja sredstava tehničkih rezervi, ne uključujući matematičke rezerve;
- c) stanju i strukturi ulaganja sredstava matematičke rezerve;
- d) stanju i strukturi ulaganja sredstava garantnog fonda;
- e) vrednovanju bilansnih i vanbilansnih pozicija, te računovodstvenim politikama.

U vezi sa stavom 1 Pravilnika:

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. decembra 2024. godine. Revizijom su obuhvaćena sva materijalno značajna područja bilansa stanja i materijalno značajni iznosi prihoda i rashoda Društva, u obimu koji po standardima revizije primjenjivim u Republici Srpskoj, i u datim okolnostima, omogućava da se formira mišljenje revizora o finansijskim izvještajima, sastavljenim u skladu sa standardima revizije primjenjivim u Republici Srpskoj, Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Pravilnikom o sadržaju izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja društava za osiguranje, Zakonom o društvima za osiguranje, pravilnicima i odlukama Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Izvještaj nezavisnog revizora za Aura osiguranje, izdat je 30. aprila 2025. godine i nezavisni revizor izrazio je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje Društva na dan i za godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine.

Revidirani finansijski izvještaji, zajedno sa našim izvještajem nezavisnog revizora, priloženi su kao prilog ovom izvještaju.

Stav 2

Uz izvještaje iz stava 1. ovog člana, nezavisni revizor obavezno prilaže analize koje se odnose:

- a) finansijske izvještaje
- b) način vođenja poslovnih knjiga
- c) ispravnost i potpunost dodatnih/posebnih izvještaja koje društvo, na osnovu propisa, dostavlja Agenciji;
- d) finansijske transakcije sa povezanim licima
- e) posrednike o osiguranju s kojima ima zaključene ugovore o posredovanju u osiguranju

f) osnovne pokazatelje uspješnosti poslovanja (ekonomičnost, produktivnost, rentabilnost, likvidnost)

g) organizacija društva, efikasnost poslovnih funkcija, a posebno funkcionisanje informacionog sistema, pravila i način upravljanja rizicima u poslovanju i ulaganjima, kadrovska osposobljenost.

Sve informacije i izvještaji se odnose na aktivnosti Društva u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine.

Sekcije u nastavku ovog izvještaja sadrže odvojene zaključke revizora u vezi sa gore navedenim tačkama u stavu 2 od a) do g).

Ovaj izvještaj sadrži i informacije o Društvu. Ove informacije su dobijene od Uprave Društva, a Uprava Društva je u potpunosti odgovorna za njih. Nismo izvršili nikakve revizijske postupke ili postupke pregleda u vezi s tim informacijama i stoga ne pružamo nikakva uvjerenja o tim informacijama.

Ograničenje upotrebe i distribucije

Ovaj izvještaj se daje isključivo Upravi Društva za podnošenje Agenciji i isključivo u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz člana 8. Pravilnika. Ovaj izvještaj ne može se koristiti u bilo koju drugu svrhu, niti se distribuirati bilo kojoj trećoj strani, osim Društva i Agencije. U punoj mjeri dozvoljenoj zakonom, mi ne prihvatamo, niti preuzimamo odgovornost prema bilo kome osim prema Upravi Društva za naše procedure ili ovaj izvještaj, osim ukoliko uslovi između nas nisu izričito dogovoreni u pisanom obliku.

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Banja Luka, 29. april 2025. godine



Isidora Džombić,

Managing Partner – Direktor

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka





Miloš Grujić

Ovlašćeni revizor

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Akcionarsko društvo za osiguranje "Osiguranje Aura" a.d., Banja Luka (u daljem tekstu "Društvo") osnovano je 14. novembra 2007. godine kao akcionarsko društvo za obavljanje poslova osiguranja, i to na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-REG-07-002637. Kao obveznik direktnih poreza Društvo je od strane Poreske uprave evidentirano pod brojem 4402741620001. Matični broj Društva je 11029388.

Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga ostalih osiguranja pod šifrom 65.12..

Rješenjem Agencije za osiguranje Republike Srpske br. 05-242-1/07 od 31. oktobra 2007. godine Društvo je dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja, iz člana 49. stav 2. tačka a) Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05).

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima te Statutom Društva organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Upravni odbor Društva,
3. Direktor Društva,
4. Odbor za reviziju i interni revizor.

Članovi Upravnog odbora su:

1. Radenko Vujić, predsjednik
2. Milan Mihajlo, član
3. Nikola Vojvodić, član

Članovi Odbora za reviziju:

1. Vladimir Stanimirović, predsjednik
2. Nenad Sladojević, član
3. Siniša Đukić, član

Direktor Društva: Nenad Kojić

U posmatranoj godini održane su dvije sjednice skupštine akcionara i to jedna redovna i jedna vanredna. Na redovnoj sjednici skupštine donesene su sljedeće odluke: Odluku o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2023. godinu, Odluku o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju, Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu, Odluku o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja 2023. godinu, Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti za 2023. godinu, Odluka o usvajanju izvještaja o rad Upravnog odbora, Odluka o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju, Odluke o razrješavanju i imenovanju članova

Upravog odbora, Odbora za reviziju, Odluke o utvrđivanju nakande za članove Upravnog odbora i Odbora za reviziju, Odluke o izboru i imenovanju eksternog revizora. Dok su na vanrednoj sjednici razmatrane i donesene sledeće odluke: Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu, Odluke o usvajanju Plana investicione politike za 2024. godinu, Odluke o imenovanju aktuara za 2024. godinu, Odluke o imenovanju eksternog revizora za 2023. godinu, Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti.

U 2024. godini bilo je 20 sjednica upravnog odbora. Na njima su donesene odluke iz redovnog poslovanja UO u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, usvojeni akti poslovne politike, sazivane redovne i vanredne sjednice skupštine akcionara, kao i usvojeni nacrti prijedloga odluka sa održane skupštine akcionara, odluke o osnivanju i zatvaranju poslovnih jedinica.

Na 3 sjednice odbora za reviziju su donesene Odluke o usvajanju plana rada interne revizije, razmatranje izvještaja o radu interne revizije i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Odbora za reviziju.

Društvo obavlja poslove osiguranja preko organizacionih jedinica – filijala i poslovnica, sa sjedištem u Banjoj Luci i u sljedećim gradovima RS: Trebinje, Rogatica, Bileća, Doboj, Kozarska Dubica, Zvornik, Bijeljina, Prijedor, Šamac, Sokolac, Novi Grad, Čelinac, Srbac, Gradiška, Nova Topola, Brčko, Istočno Novo Sarajevo, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Pale, Foča, Nevesinje, Gacko, Modriča.

Na tržištu FBiH, Društvo posluje preko Filijale Sarajevo sa poslovnica u Zenici, Živinicama, Gračanici, Bihaću, Tuzli, Kalesiji, Maglaju, Bosanskom Petrovacu, Sanskom Mostu, Bosanskoj Krupi, Tešnju, Zavidovićima, Visokom, Mostaru, Drvaru, Livnu, Kiseljaku, Kaknju, Gradačcu, Bužimu, Jelahu i Bugojnu.

U okviru navedenih poslovnica rade prodajna mjesta i prodajne kancelarije.

Društvo je dana 31. decembra 2024. godine imalo 186 zaposlenih radnika (31. decembra 2023. godine - 212 radnika). Prosječan broj zaposlenih radnika na bazi časova rada iznosi 199.

2. VREDNOVANJE BILANSNIH I VANBILANSNIH POZICIJA

U bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine iskazane su sljedeće stavke:

Opis	Tekuća godina	%	Prethodna godina	%
AKTIVA				
Stalna imovina	20.765.447	50,73	21.817.992	54,66
Ostala nematerijalna ulaganja	95.520	0,23	137.745	0,35
Zemljište	347.174	0,85	347.174	0,87
Građevinski objekti	683.139	1,67	693.383	1,74
Postrojenje i oprema	1.191.311	2,91	1.368.964	3,43
Investicione nekretnine	9.383.428	22,92	9.651.204	24,18
Avansi i nekretnine, postojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	3.192.427	7,80	3.431.994	8,60
Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica	1.020.207	2,49	803.515	2,01
Ostali dugoročni finansijski plasmani u zemlji		0,00	3.684.013	9,23
Dugoročni finansijski plasmani	4.852.241	11,85	1.700.000	4,26
Tekuća imovina	20.165.937	49,27	18.094.427	45,34
Zalihe materijala	3.399	0,01	4.947	0,01
Dati avansi	44.350	0,11	30.877	0,08
Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	1.590.744	3,89	1.013.995	2,54
Potraživanja po osnovu premije saosigranja reosiguranja i retrocesija u zemlji		0,00	69.731	0,17
Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	261.797	0,64	183.172	0,46
Ostali kupci i ostala potraživanja	93.526	0,23	25.147	0,06
Potraživanja iz specifičnih poslova	2.034.805	4,97	1.004.833	2,52
Druga potraživanja	490.900	1,20	598.291	1,50
Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji		0,00		0,00
Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	9.477.894	23,16	9.265.028	23,21
Gotovina	1.026.868	2,51	1.431.851	3,59
Aktivna vremenska razgraničenja	5.141.654	12,56	4.466.555	11,19
POSLOVNA AKTIVA	40.931.384	100,00	39.912.419	100,00
VANBILANSNA AKTIVA	2.153.210	100,00	11.310	100,00
UKUPNA AKTIVA	43.084.594	100,00	39.923.729	100,00
PASIVA				
Kapital	10.103.486	24,68	9.455.298	23,69
Akcijski kapital	7.250.000	17,71	7.250.000	18,16
Zakonske rezerve	584.179	1,43	562.542	1,41
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	1.621.120	3,96	1.210.021	3,03
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	648.187	1,58	432.735	1,08
Dugoročna rezervisanja	73.429	0,18	73.429	0,18
Obaveze	30.754.469	75,14	30.383.692	76,13
Dugoročne obaveze	4.387.500	10,72	5.062.500	12,68

Obaveze po emitovanim dugoročnim HOV	4.387.500	10,72	5.062.500	12,68
Kratkoročne obaveze	26.366.969	64,42	25.321.192	63,44
Kratkoročni krediti		0,00	555.000	1,39
Obeveze za premiju i specifične obaveze	557.823	1,36	188.192	0,47
Obaveze po osnovu bruto zarada	366.530	0,90	424.611	1,06
Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	1.590	0,00	1.590	0,00
Druge obaveze iz poslovanja	1.451.072	3,55	796.267	2,00
Obaveze za poreze i doprinose i druge kratkoročne obaveze	370.629	0,91	239.664	0,60
Obaveze za porez iz rezultata		0,00	0	0,00
Prenosne premije neživotnih osiguranja	16.568.971	40,48	16.613.255	41,62
Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija		0,00		0,00
Rezervisane štete neživotnih osiguranja	7.050.354	17,22	6.502.613	16,29
POSLOVNA PASIVA	40.931.384	100,00	39.912.419	100,00
VANBILANSNA PASIVA	2.153.210	100,00	11.310	100,00
UKUPNA PASIVA	43.084.594	100,00	39.923.729	100,00

Pojedine stavke bilansa stanja su vrednovane na sljedeći način:

(1) Nekretnine postrojenja i oprema

U nekretnine, postrojenja i opremu spadaju: zemljište, građevinski objekti, oprema, investicione nekretnine, ulaganja na tuđim nekretninama i opremi i nekretnine u pripremi. U momentu nabavke ova imovina se vreduje po nabavnoj vrijednosti koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove pribavljanja sredstava. Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se vrednuje po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije i gubitka po osnovu obezbjeđenja).

Sadašnja vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme uvećava se za naknadna ulaganja po osnovu adaptacije, zamjene dijelova i generalnih popravki, pod uslovom da se ova ulaganja mogu izmjeriti i da ona produžuju korisni vijek sredstava.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme se vrši primjenom proporcionalne metode amortizacije. Na nabavnu vrijednost su primjenjene sljedeće amortizacione stope:

- građevinski objekti 1,3 %
- motorna vozila 15,5 %
- računarska oprema 20%
- ostala oprema 10-12,5 %

(2) Dugoročni finansijski plasmani

U skladu sa Zakonskim odredbama, Društvo je u 2023. godini održavalo već uložena sredstva i ulagalo nova slobodna sredstva u raspoložive finansijske instrumente, poštujući prije svega načela sigurnosti ulaganja, tržišnosti, isplativosti, likvidnosti te odgovarajuće disperzije ulaganja.

Dugoročno oročena novčana sredstva kod poslovnih banaka su oročena na period duži od godinu dana, sa kamatnom stopom između 0,90% do 1,50 % godišnje.

(3) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha su:

- a) Finansijska sredstva koja zadovoljavaju bilo koja od sledećih uslova:
 - stečen sa ciljem prodaje i/ili ponovne kupovine u bliskoj budućnosti
 - predstavljaju dio portfolia finansijskih sredstava kojima se upravlja zajedno i za koje postoji dokaz da su finansijska sredstva za kratkoročno ostvarenje dobiti ili
 - derivati, osim ako su označeni kao i da predstavljaju dio efektivnog hedžing instrumenta
- b) poslije početnog priznavanja naznačena od strane entiteta po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Finansijska sredstva namijenjena trgovanju se inicijalno vrednuju po fer vrijednosti. Fer vrijednost kod ovog tipa finansijskih sredstava ne uključuje transakcione troškove koji se mogu direktno pripisati kupovini /sticanju/izdavanju finansijskog sredstva. Ovi troškovi se u cjelosti evidentiraju na teret bilansa uspjeha u trenutku kupovine/sticanja/izdavanja.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava namijenjeni trgovanju se vrši po fer vrijednosti koja se određuje na aktivnom tržištu (berzi) i predstavlja ponuđenu cijenu berze na dan vrednovanja finansijskog sredstva. Promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava namijenjenih trgovanju obuhvataju se u korist/teret bilansa uspjeha perioda u kome su nastale. Finansijska sredstva po fer vrijednosti Društva obuhvataju ulaganje u obveznice Hartije od rijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna Banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o Investiciono – razvojnoj banci Republike Srpske.

(3) Novčana sredstva

Novčana sredstva obuhvataju gotovinu i stanja na računima kod poslovnih banaka, te plasmane u bankama s kojima se može svakodnevno raspolagati. Novčana sredstva su iskazana po nominalnoj vrijednosti.

U skladu sa zahtjevima Pravilnika o ulaganju sredstava društva za osiguranja (član 2 i 28), potvrđujemo da smo izvršili reviziju finansijskih izvještaja akcionarskog društva za osiguranje "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2023. godine. i odgovarajući bilans uspjeha.

izvještaj o promjenama u kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje.

Saglasno navedenom potvrđujemo da su sredstva Društva korišćena kao sredstva za pokriće tehničkih rezervi neživotnog osiguranja društva u obrascu US1 (Prilog 1.), sredstva za pokriće minimalnog garantnog fonda neživotnog osiguranja društva u obrascu USZ (Prilog 2.), vrednovana u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj i propisima Agencije za osiguranje Republike Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje društava za osiguranje, na dan 31. decembra 2024. godine.

3. ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

a) Pokazatelji bilansa stanja

Poslovna aktiva (imovina) i pasiva je povećana za 2,55 % u odnosu na stanje 31.12.2023. godine. Kratkoročne obaveze su porasle za 4,13 % ali takođe se povećala pozicija kratkoročne imovine za 11,44 % u odnosu na prethodnu godinu. U tekućoj godini nastavljen je nepovoljan trend odnosa kratkoročne imovine i kratkoročnih obaveza (detaljnije u racio analizi).

I pored navedenog Društvo u svakom trenutku može da izmiri sve dospjele obaveze, odnosno da se ulaganjem sredstava nije dovelo u pitanje ažurnost u isplati odštetnih zahtjeva. Plasmani i potraživanja po svojoj strukturi vrijednosti, ročnosti i osnovanosti (bez ispravke vrijednosti i realnosti otpisa) obezbjeđuju sadržaj i kvalitet istog te su rizici svedeni u prihvatljive okvire.

U 2024. godini nije bilo porasta akcijskog kapitala u odnosu na stanje 31.12.2023. godine. Ukupan kapital je veći za 6,85 % u odnosu na prethodnu godinu. Prenosne premije ostale su na približno istom nivou u odnosu na prethodnu godinu a zabilježen je rast rezervacija za štete u iznosu od 8,42 % u odnosu na prethodnu godinu.

b) struktura aktive

U strukturi aktive na dan 31.12.2024. godine najznačajnije učešće imaju investicione nekretnine 22,92 % i finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha čije učešće u ukupnoj aktivni iznosi 23,16 %.

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina	Index
AKTIVA			
Stalna imovina	20.765.447	21.817.992	95,18
Ostala nematerijalna ulaganja	95.520	137.745	69,35
Zemljište	347.174	347.174	100,00
Građevinski objekti	683.139	693.383	98,52
Postrojenje i oprema	1.191.311	1.368.964	87,02
Investicione nekretnine	9.383.428	9.651.204	97,23
Avansi i nekretnine, postojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	3.192.427	3.431.994	93,02
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	1.020.207	803.515	126,97
Dugoročni finansijski plasmani u zemlji		3.684.013	0,00
Ostali dugoročni finansijski plasmani	4.852.241	1.700.000	285,43
Tekuća imovina	20.165.937	18.094.427	111,45
Zalihe materijala	3.399	4.947	68,71
Dati avansi	44.350	30.877	143,63
Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	1.590.744	1.013.995	156,88
Potraživanja po osnovu premije saosiguranja reosiguranja i retrocesija u zemlji		69.731	0,00
Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	261.797	183.172	142,92
Ostali kupci i ostala potraživanja	93.526	25.147	371,92
Potraživanja iz specifičnih poslova	2.034.805	1.004.833	202,50
Druga potraživanja	490.900	598.291	82,05
Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji			
Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	9.477.894	9.265.028	102,30
Gotovina	1.026.868	1.431.851	71,72
Aktivna vremenska razgraničenja	5.141.654	4.466.555	115,11
POSLOVNA AKTIVA	40.931.384	39.912.419	102,55
VANBILANSNA AKTIVA	2.153.210	11.310	0,00
UKUPNA AKTIVA	43.084.594	39.923.729	107,92

c) struktura pasive

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina	Index
PASIVA			
Kapital	10.103.486	9.455.298	106,86
Akcijski kapital	7.250.000	7.250.000	100,00
Zakonske rezerve	584.179	562.542	103,85
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	1.621.120	1.210.021	133,97
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	648.187	432.735	149,79
Dugoročna rezervisanja	73.429	73.429	100,00
Obaveze	30.754.469	30.383.692	101,22
Dugoročne obaveze	4.387.500	5.062.500	
Obaveze po emitovanim dugoročnim HOV	4.387.500	5.062.500	
Kratkoročne obaveze	26.366.969	25.321.192	104,13
Kratkoročni krediti		555.000	
Obeveze za premiju i specifične obaveze	557.823	188.192	296,41
Obaveze po osnovu bruto zarada	366.530	424.611	86,32
Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	1.590	1.590	100,00
Druge obaveze iz poslovanja	1.451.072	796.267	182,23
Obaveze za poreze i doprinose i druge kratkoročne obaveze	370.629	239.664	154,65
Obaveze za porez iz rezultata		0	0,00
Prenosne premije neživotnih osiguranja	16.568.971	16.613.255	99,73
Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija			
Rezervisane štete neživotnih osiguranja	7.050.354	6.502.613	108,42
POSLOVNA PASIVA	40.931.384	39.912.419	102,55
VANBILANSNA PASIVA	2.153.210	11.310	0,00
UKUPNA PASIVA	43.084.594	39.923.729	107,92

U strukturi pasive na dan 31.12.2024. godine najveće procentualno učešće imaju prenosne premije neživotnih osiguranja sa 38,45 %, rezervisanja za štete u procentualnom iznosu od 16,36 % te obeveze po emitovanim dugoročnim HOV sa učešćem od 10,18 %.

d) Pokazatelji bilansa uspjeha

Opis	Tekuća godina	Prethodna godina	Index
POSLOVNI PRIHODI	32.871.070	32.271.942	101,86
Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja	30.265.238	28.402.113	106,56
Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reos. u naknadi štete	1.066.493	2.106.198	50,64
Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja než.osiguranja	431.694	782.094	55,20
Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija,subvencija, dotacija i sl.	55.729	25.123	221,82
Drugi poslovni prihodi	1.051.916	956.414	109,99
POSLOVNI RASHODI	32.789.738	31.996.976	102,48
Funkcionalni rashodi	14.009.757	15.084.263	92,88
Doprinos za prevetntivu			
Doprinos zaštitnom fondu	226.542	221.900	102,09
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	558.047	626.570	89,06
Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovornih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	10.756.156	11.165.171	96,34
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	1.462.714	1.355.685	107,89
Rezervisanja za štete i udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	1.006.298	1.714.937	58,68
Troškovi sprovođenja osiguranja	18.779.981	16.912.713	111,04
Troškovi amortizacije	614.860	596.678	103,05
Troškovi materijala, goriva i energije	563.717	486.486	115,88
Troškovi provizija	1.875.804	1.551.052	120,94
Troškovi proizvodnih usluga marketinga i reklame	9.891.322	9.238.022	107,07
Nematerijalni troškovi	2.514.832	2.321.367	108,33
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	3.068.378	2.468.913	124,28
Ostali lični rashodi i naknade	251.068	250.195	100,35
Poslovni dobitak (gubitak)	81.332	274.966	29,58
Finansijski prihodi	170.510	295.249	57,75
Finansijski rashodi	207.417	245.383	84,53
Dobitak (gubitak) redovne djelatnosti	44.425	324.832	13,68
Ostali prihodi	1.221.395	1.390.664	87,83
Ostali rashodi	632.264	436.908	144,71
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	379.711	82.875	458,17
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	164.100	67.163	244,33
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	27.815	60.437	46,02

Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	444.247	499.973	88,85
Dobitak (gubitak) prije oporezivanja	432.735	854.764	50,63
Poreski rashodi perioda			
Neto dobitak (gubitak) tekućeg perioda	432.735	854.764	50,63

Društvo je toku 2024. godine ostvarilo rast poslovnih prihoda od 9,15 % zahvaljujući porastu prihoda od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja dok je zabilježen pad prihoda po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi štete za oko 32,60 %. Poslovni rashodi porasli su za 7,96 % u odnosu na 2023. godinu te je dobitak prije oporezivanja veći u odnosu na 2023. godinu za 49,78 %.

4. PARAMETRI POSLOVANJA

Pokazatelji likvidnosti:

a) Likvidnost I stepena

$$\frac{\text{Gotovina + gotovinski ekvivalenti}}{\text{Kratkoročne obaveze}} = \frac{1.026.868}{26.366.969} = 0,038$$

b) Likvidnost II stepena

$$\frac{\text{Obrtna imovina – zalihe}}{\text{Kratkoročne obaveze}} = \frac{20.118.188}{26.366.969} = 0,763$$

c) Likvidnost III stepena

$$\frac{\text{Obrtna imovina}}{\text{Kratkoročne obaveze}} = \frac{20.165.937}{26.366.969} = 0,764$$

Pokazatelji likvidnosti su nepovoljni, jer ukazuju, da se kratkoročne obaveze premašuju obrtnu imovinu. Razlog je što Društvo tehničke rezerve većim dijelom pokriva nekretninama.

Pokazatelji finansijske stabilnosti

a) Pokriće osnovnih sredstava kapitalom

$$\frac{\text{Kapital}}{\text{Nekretnine, postrojenja i oprema}} = \frac{10.103.486}{14.797.479} = 0,682$$

b) Pokriće dugoročnih sredstava kapitalom

$$\frac{\text{Kapital}}{\text{Stalna imovina}} = \frac{10.103.486}{20.765.447} = 0,486$$

Pokazatelji finansijske stabilnosti ukazuju, da se kapitalom ne pokriva stalna imovina već se ona djelimično finansira iz kratkoročnih izvora.

Pokazatelji efikasnosti poslovanja

Ekonomičnost

$$\frac{\text{Troškovi sprovođenja osiguranja}}{\text{Poslovni prihodi}} = \frac{20.030.036}{35.881.734} \times 100 = 55,82 \%$$

a) Rentabilnost

$$\frac{\text{Naknada štete + troškovi sprovođenja osiguranja}}{\text{Poslovni prihodi}} = \frac{34.345.690}{35.881.734} \times 100 = 95,71 \%$$

Iz priloženih pokazatelja vidljivo je da troškovi sprovođenja osiguranja čine više od 50 % poslovnih prihoda, i da je ekonomičnost ispod utvrđenog nivoa iz odnosa TSO i premije osiguranja.

5. TEHNIČKE REZERVE OSIGURANJA

Na dan 31.12.2024. godine stanje i promjene tehničkih rezervi Društva za osiguranje „OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka su sledeće:

Pozicija	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.	Promjena
1. Rezerve za prenosne premije	16.658.971	16.613.255	45.716
2. Rezerve za štete	7.050.354	6.502.613	547.741
Ukupno tehničke rezerve (1+2)	23.619.325	23.115.868	593.457

Društvo je na dan 31.12.2024. godine obračunalo prenosnu premiju u iznosu od 16.658.971 KM. Osnovica za obračun bruto prenosne premije je obračunata premija u tekućem obračunskom periodu. Rezerve za štete povećane su za 547.741 KM i na dan bilansa ukupno iznose 7.050.354 KM. Ukupne tehničke rezerve na dan izveštavanja iznose 23.619.325 KM. Obračun prenosne premije je urađen prema vremenu trajanja osiguranja po metodi pojedinačnog obračuna za svaki ugovor o osiguranju na osnovu preostalog broja dana trajanja osiguranja nakon dana bilansiranja, a putem automatske obrade podataka.

Pregled stanja ulaganja tehničkih rezervi na dan 31.12.2024. godine:

R. br.	Vrsta (oblik) ulaganja	Dozvoljeni %	Ukupno uloženi iznos (u KM)	Ostvareni %
1	Hartije od vrijednosti čiji je emitent Republika Srpska	Bez ograničenja	5.067.497,88	21,4549%
2	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu u RS, odnosno BiH	Do 10%, a po jednom emitentu do 5%	1.041.872,53	4,4111%
3	Akcije kojima se ne trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti u RS i BiH, ako je njihov emitent pravno lice sa sjedištem u RS, odnosno BiH	Do 10%, a po jednom emitentu do 5%	1.020.206,80	4,3194%
4	Zajmovi osigurani založnim pravom na nekretninu (hipoteka)	Do 20%, a po jednom korisniku do 10%	4.168.532,67	17,6488%
5	Nekretnine i druga prava na nekretninama (pravo svojine, pravo građenja, pravo korištenja i slično)	Do 40%, a u jednu nekretninu odnosno u više nekretnina koje su međusobno	9.325.670,67	39,4832%

		povezane tako da čine jednu cjelinu do 20%		
6	Oročeni depoziti banaka u RS, odnosno BiH	Do 50%, a u jednu banku do 20%	0,00	0,0000%
7	Sredstva na računima društva za osiguranje	Do 10%, a u jednu banku do 5%	994.913,71	4,2123%
8	Sredstva u rezervnom fondu i fondu za naknadu šteta Biroa zelene karte BiH	Do visine rezervi za štete po zelenoj karti	683.708,43	2,8947%
9	Prenosna premija koja pada na teret reosiguravača, saosiguravača i retrocesionara	Do 10% sredstava za pokriće tehničkih rezervi	964.746,77	4,0846%
10	Potraživanja za nedospjele premije neisteklih neživotnih osiguranja	do 5%	352.175,50	1,4910%
	UKUPNO		23.619.324,96	100,00%

Društvo je obezbijedilo da iznos ulaganja u oblike utvrđene Pravilnikom bude veći od tehničkih rezervi utvrđenih u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje zbog čega je dato pozitivno mišljenje od strane ovlašćenog aktuara.

6. STANJE I STRUKTURA ULAGANJA GARANTNOG FONDA

Pregled stanja ulaganja sredstava 50% garantnog fonda na dan 31.12.2024. godine:

Red. br.	Vrsta (oblik) ulaganja	Dozvoljeni %	Ukupno uloženi iznos KM	Ostvareni %
1.	Hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, FBiH, distrikt Brčko, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o Investiciono-razvojnoj banci RS..	Bez ograničenja	3.500.000,00	100,00%

Analitički pregled sredstava za pokriće garantnog fonda:

Oznaka	Količina	Vrijednost	Kamata	Ukupno
RSRS-O-E	399.839	39.584,06	350,00	39.934,06
RSRS-O-F	650.630	64.412,37	593,59	65.005,96
RSRS-O-G	519.840	51.412,18	32,04	51.444,22
RSRS-O-H	94.000	18.610,12	81,12	18.691,24
RSRS-O-I	470.251	136.828,93	602,95	137.431,88
RSRS-O-J	19.000	7.371,24	6,56	7.377,80
RSRS-O-K	582.849	282.594,34	562,89	283.157,23
RSRS-O-L	377.131	257.312,71	3.352,33	260.665,04
RSRS-O-M	82.540	64.698,15	146,54	64.844,69
RSRS-O-N	198.670	173.796,52	587,84	174.384,36
RSBD-O18	1.500	1.499.850,00	22.602,74	1.522.452,74
RSBD-O19	862	862.000,00	12.611,18	874.611,18
Ukupno		3.458.470,62	41.529,78	3.500.000,40

Usklađenost stanja i strukture ulaganja sredstava ostvarena je u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima, koje donosi Agencija za osiguranje Republike Srpske, kojima se bliže uređuje visina, struktura i način ulaganja sredstava Društva.

7. NAČIN VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA

Poslovne knjige se vode tako da omogućavaju lako dobijanje svih podataka neophodnih za ispunjavanje ciljeva postavljenih organizacionim dijelovima finansijske funkcije, kao i kontrolu ispravnosti knjiženja, čuvanja i korišćenja podataka i uvid u hronologiju izvršenih knjiženja, kako u osnovnim, tako i u pomoćnim poslovnim knjigama.

Poslovne knjige se vode za svaku poslovnu godinu posebno, pa se saglasno tome na kraju poslovne godine, zaključno sa 31. decembrom vrši njihovo zaključivanje, a na dan 1. januara sljedeće poslovne godine vrši se njihovo otvaranje. Izuzetak su analitičke evidencije nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava kod kojih se ne vrši godišnje zatvaranje i otvaranje poslovnih knjiga, već se jednom otvorena knjigovodstvena kartica koristi, dok je ulaganje ili sredstvo u upotrebi.

Računovodstveni softver koji se koristi za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja, mora da obezbijedi funkcionisanje internih računovodstvenih kontrola i onemogući brisanje proknjiženih poslovnih promjena. U toku poslovne godine poslovne knjige koje se vode putem računara moraju u svakom trenutku biti dostupne na ekranu računara, a mora postojati i mogućnost da se odštampaju u cjelosti ili djelimično.

Izvještaji službe računovodstva: Društvo sastavlja finansijske izvještaje za poslovnu godinu završenu 31. decembra tekuće godine sa uporednim podacima za prethodnu godinu, godišnji izvještaj o poslovanju i druge izvještaje u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje, Zakon o računovodstvu i reviziji i podzakonskim propisima donesenim od strane Agencije za osiguranje RS, kao i u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i odgovarajućim podzakonskim propisima donesenim na osnovu tog zakona. U skladu sa Zakonom o tržištu hartija o vrijednosti i propisima iz oblasti osiguranja Društvo sačinjava godišnje, polugodišnje i kvartalne finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju u skladu sa pravilima iz stava 1.

8. IZVJEŠTAJI KOJE DRUŠTVO DOSTAVLJA AGENCIJI

Na osnovu odredbi člana 8. stav 2. tačka (v) i člana 15. Pravilnika o sadržaju izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja društava za osiguranje (Službeni glasnik RS, br. 07/08, 106/08, 127/11), a u vezi sa odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju nadzornih i statističkih izvještaja društva za osiguranje i reosiguranje (Službeni glasnik RS, br. 91/14), u daljem tekstu se daje pregled izvještaja koje je Društvo za osiguranje OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka trebalo dostavljati, odnosno dostavljalo tokom 2024. godine:

Izvještaji koji se dostavljaju mjesečno:

1.	«Obrazac P-D»	Izvještaj o premiji osiguranja
2.	«Obrazac Š-D»	Izvještaj o štetama

Izvještaji koji se dostavljaju tromjesečno:

1.	« Obrazac BS-D»	Bilans stanja
2.	« Obrazac BU-D»	Bilans uspjeha
3.	« Obrazac TG-D»	Bilans tokova gotovine
4.	« Obrazac PK-D»	Izvještaj o promjenama na kapitalu
5.	« Obrazac TSO-D»	Izvještaj o troškovima sprovođenja osiguranja
6.	« Obrazac TPL-D»	Izvještaj o transakcijama sa povezanim licima

7	« Obrazac TP-D»	Izvještaj o troškovima pribave i razgraničenim troškovima pribave
8	„Obrazac TU-D“	Izvještaj o troškovima uprave

Izvještaji koji se dostavljaju polugodišnje:

1.	« Obrazac P1-D»	Izvještaj o premiji osiguranja i mjerodavnoj premiji u samoprdržaju
2.	« Obrazac P-AO-D»	Izvještaj o premiji osiguranja od odgovornosti za motorna vozila
3.	« Obrazac KP-D»	Izvještaj o obračunatoj premiji i naknadama po prodajnim kanalima
4.	« Obrazac OŠI-D»	Izvještaj o premiji i štetama za osiguranje od ostalih šteta na imovini
5.	« Obrazac Š1-D»	Izvještaj o štetama i mjerodavnim štetama u samoprdržaju
6.	« Obrazac Š-AO-D»	Izvještaj o štetama osiguranja od odgovornosti za motorna vozila
7.	« Obrazac RŠ-D»	Izvještaj o strukturi bruto rezervi za štete
8.	« Obrazac RP-D»	Izvještaj o regresnim potraživanjima
9.	« Obrazac TRNŽ-D»	Izvještaj o neto tehničkom rezultatu za neživotna osiguranja
10.	« Obrazac TRŽ-D»	Izvještaj o neto tehničkom rezultatu za životna osiguranja
11.	« Obrazac KS-D»	Izvještaj o kvalifikacionoj strukturi i broju zaposlenih
12.	« Obrazac IBNR-LŠ-D»	Izvještaj o riješenim štetama - Run-off trougao za IBNR
13.	« Obrazac IBNR-IŠ-D»	Izvještaj o isplaćenim štetama - Run-off trougao za IBNR
14.	« Obrazac IBNR-RŠ-D»	Izvještaj o rezervama za nastale prijavljene štete - Run-off trougao za IBNR
15.	«ObrazacIBNR-BRŠ-D»	Izvještaj o prijavljenim štetama - Run-off trougao za IBNR

Uvidom u kopije izvještaja, uvjerali smo se da je Društvo za osiguranje OSIGURANJE AURA a.d. Banja Luka redovno dostavljalo navedene izvještaje tokom 2024. godine Agenciji za osiguranje Republike Srpske, koji su takođe ovjereni od ovlaštenog aktuara.

9. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Transakcije sa povezanim strankama koje se reflektuju kroz bilans uspjeha i bilans stanja se sastoje su:

R. br.	Povezano lice (naziv/ime)	Osnov povezanosti	Transakcije kroz bilans uspjeha				Transakcije kroz bilans uspjeha	
			Početo stanje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo	Ukupan prihod	Ukupan rashod
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9
1		Ukupno	2.244.286,88	2.217.550,51	2.532.217,42	1.929.619,97	259.701,64	223.070,88
1	MKD CREDIS a.d. Banja Luka	031000 - Učešće u kapitalu društva	439.447,11	-62.224,88	377.222,23	0,00		
2		683001 - Prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti Credis				0,00	3.886,23	
3		220010 - Potraživanja za dividendu	126.027,04	66.111,11	192.138,15	0,00		
4		572000 - Gubici po osnovu prodaje HOV				0,00		27.222,23
5	MKD AURIS a.d. Banja Luka	031100 - Učešće u kapitalu društva	364.068,45	656.138,35		1.020.206,80		
6		683002 - Prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti				0,00	156.138,35	

Aura osiguranje a.d. Banja LukaAnaliza finansijskih izvještaja za godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine

7		038008 - Dugoročni zajam - ostali	925.370,70	0,00	339.618,09	585.752,61		
8		220000 - Potraživanja za kamatu		50.149,71	50.149,71	0,00		
9		662002 - Prihodi od kamata na dugoročni zajam				0,00	50.149,71	
10		236101 - Obveznice MKD Auris	480.000,00	800.000,00	240.000,00	1.040.000,00		
11		220004 - Potraživanja za kamatu na obveznice	3.514,75	37.527,35	16.800,00	24.242,10		
12		662001 - Prihodi od kamata na obveznice				0,00	37.527,35	
13		220010 - Potraživanja za dividendu	0,38	0,00	0,38	0,00		
14		218000 - Potraživanja po osnovu zakupa		12.000,00	12.000,00	0,00		
15		653000 - Prihodi po osnovu zakupa				0,00	12.000,00	
16		464000 - Obaveze prema dobavljačima	-12.932,52	67.512,13	144.637,28	-90.057,67		
17		541000 - Trošak provizije osiguranja				0,00		134.137,28

Aura osiguranje a.d. Banja Luka

Analiza finansijskih izvještaja za godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine

18		460000 - Primljeni avansi	-70.000,00	538.953,55	1.118.953,55	-650.000,00		
19		023000 - Oprema		10.500,00		10.500,00		
20	TUNJIĆ ZORAN	232000 - Kratkoročne pozajmice	0,00		0,00	0,00		
21		450000 - Obaveze za neto zarade	-1.209,03	12.883,19	12.698,03	-1.023,87		
22		550000 - Troškovi bruto plata				0,00		30.403,34
23		464000 - Obaveze prema dobavljačima	-10.000,00			-10.000,00		
24		462200 - Obaveze za ugovore reklamnog prostora		28.000,00	28.000,00	0,00		
25		542003 - Troškovi zakupa na nepokretnoj imovini				0,00		31.308,03

Finansijski odnosi sa povezanim licima zasnovani su na uobičajenim poslovnim odnosima, a uticaj izvršenih transakcija nema veliki značaj na finansijski rezultat i položaj Društva.

10. UGOVORI O ZASTUPANJU I POSREDOVANJU

U toku 2024. godine Društvo je u Republici Srpskoj aktivno sarađivalo na osnovu Ugovora sa sledećim Društvima za posredovanje ili zastupanje u osiguranju:

Redni br.	Zastupnik	Mjesto
1	Finos d.o.o.	Banja Luka
2	MKD Auris a.d.	Banja Luka
3	Alfa system d.o.o.	Banja Luka
4	Zastupnik u osiguranju Grle SP	Gradiška
5	Compenzo SP	Banja Luka

11. USKLAĐENOST POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Na 100% uzorku za nezavisno usaglašavanje / potvrđivanje salda u potpunosti je usaglašeno stanje između Društva i poslovnih banaka kod kojih se drže deponovana sredstva, odnosno transakcioni računi sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

12. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva uređuje se organizacija i sistematizacija poslova Društva, tako da se obezbjedi efikasno i kvalitetno obavljanje poslova iz registrovane djelatnosti Društva.

Sa promjenom i razvojem djelatnosti i funkcija ili mjenjanjem uslova njihovih obavljanja stiču se uslovi za izmjene i dopune već utvrđene organizacije i sistematizacije poslova tj. radnih mjesta ili redefinisane radnih obaveza radnika u pojedin

om djelu procesa rada ili na pojedinom radnom mjestu.

Društvo je podjeljeno na sljedeća odjeljenja:

- Uprava Društva,
- Odjeljenje za obradu i likvidaciju šteta,
- Odjeljenje za prodaju,
- Odjeljenje za računovodstvo i finansije plan i analizu,
- Odjeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove,
- Odjeljenje nadzora i aktuarskih poslova,

- Odjeljenje Interne revizije,
- Odjeljenje za marketing i razvoj

Internu reviziju Društva vrši Interni revizor i Odbor za reviziju.

Društvo je prema veličini obuhvata osiguranja uspostavilo organizaciju koja omogućava uspješno obavljanje njegove djelatnosti i obimu koji je utvrđen aktom poslovne politike.

Društvo posjeduje opremu za automatsku obradu podataka. U programu su ugrađeni sistemi za logičku kontrolu podataka. Nije omogućeno brisanje ili promjena podataka nakon unosa istih. Eventualne korekcije mogu se izvršiti samo novim nalogom za knjiženje, putem storniranja. Svako radno mjesto je opremljeno personalnim računarom. Svi računari su povezani u mrežu i preko mreže imaju dostup do programa i podataka na centralnom računaru. Personalne računare čini uobičajena programska oprema za rad u kancelariji.

Oprema je nabavljena od više proizvođača, što je uslovljeno softverskim rješenjima.

AOP je obezbjeđena svakodnevnim kopiranjem na rezervne medije i regulisanim pravima pristupa podacima tj. kontroli pristupa podacima.

Izvršeno je usaglašavanje postojeće antivirusne zaštite. Ugrađene su suštinske formalne i logične kontrole u oblasti osiguranja.

Društvo upravlja rizicima u poslovanju i ulaganjima i zaštitom eksternih i internih uticaja tj. sprovođenjem osiguranja života u postojećim uslovima osiguranja života i obezbjeđenjem realne aktive, koja je objektivno naplativa, uz primjenu zakonskih propisa, Agencijskih propisa i uputstava i internih akata Društva, čijom se primjenom i praćenjem primjene upućuje na mjere koje se preduzimaju.

Kadrovska osposobljenost je uslovljena potrebama Društva i ona će se mjenjati, kako je to regulisano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji Društva.

13. POUZDANOST PODATAKA NA KOJE OVLAŠĆENI AKTUAR DAJE MIŠLJENJE

Na osnovu odredbi člana 9. stav 1. Pravilnika o sadržaju izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja društava za osiguranje (Službeni glasnik RS, br. 07/08, 106/08, 127/11), konstatujemo da smo izvršili reviziju finansijskih izvještaja akcionarskog društva za osiguranje "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine. i odgovarajući bilans uspjeha. izvještaj o promjenama u kapitalu i izvještaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje.

U skladu sa tim potvrđujemo da su podaci koji su osnov za obračunavanje i iskazivanje pozicija na koje ovlašćeni aktuar daje svoje mišljenje pouzdani i usaglašeni su sa podacima u finansijskim izvještajima, odnosno poslovnim knjigama Društva za 2024. godinu.

**Izvještaj o nezavisnom
razumnom uvjeravanju za
potvrđivanje vrednovanja
ulaganja sredstava
tehničke rezerve i ulaganja
50% minimalnog
garantnog fonda na dan
31. decembra 2024. godine**

Aura osiguranje a.d. Banja Luka

SADRŽAJ

Izveštaj o nezavisnom razumnom uvjeravanju.....	3-5
---	-----

Prilozi

US 1

US 3

AUS

Izveštaj o nezavisnom razumnom uvjeravanju

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211 294

F +387 51 211 501

E office@grantthornton.ba

www.grantthornton.ba

Rukovodstvu Aura osiguranja a.d. Banja Luka

Djelokrug na angažmanu za razumno uvjeravanje

Angažovani smo od strane Aura osiguranje a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) da izvršimo angažman kako bismo potvrdili vrednovanje sredstava iskazanih u pregledu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi (obrazac US 1) i vrednovanje sredstava u pregledu stanja ulaganja sredstava u visini 50% minimalnog garantnog fonda (obrazac US 3), na dan 31. decembar 2024. godine, a u skladu sa članom 29. Pravilnika o ulaganju sredstava društava za osiguranje. Navedeni izvještaji su sastavljeni u skladu sa zahtjevima Pravilnika o ulaganju sredstava društava za osiguranje i u skladu sa zahtjevima Agenciji za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu Regulator). Navedeni obrasci predstavljaju integralni dio našeg Izvještaja o nezavisnom razumnom uvjeravanju (u daljem tekstu Izvještaj).

Regulatorni okvir za sastavljanje obrazaca

Društvo je u obavezi da u skladu sa zahtjevima Pravilnika o ulaganju sredstava društava za osiguranje pripremi i dostavi pregled stanja ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi (obrazac US 1) i pregled stanja ulaganja sredstava u visini 50% minimalnog garantnog fonda (obrazac US 3). Sredstva društava za osiguranje u smislu navedenog pravilnika smatraju se sredstva za pokriće tehničkih rezervi neživotnih osiguranja i sredstva za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda.

Odgovornost rukovodstva Društva za sastavljanje i prezentaciju obrasca US 1 i US 3

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje podataka na obrascima US 1 i US 3 u skladu sa Zakonom o osiguranju i odredbama člana 26 i 27. Pravilnika o ulaganju sredstava društava za osiguranje. Takođe, Društvo je odgovorno i za uspostavljanje i primjenu takvih internih kontrola koje su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje pregleda o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i pregledu ulaganja sredstava za pokriće 50% minimalnog garantnog fonda, koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed pronevjere ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da damo mišljenje na vrednovanje sredstava i usaglašenost vrednovanja sa Pravilnikom o ulaganju sredstava društava za osiguranje

Angažman je sproveden u saglasnosti sa Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjeravanja 3000, primjenjivim za angažmane za uvjeravanje.

Navedeni standard zahtijeva da se pridržavamo etičkih zahtijeva Etičkog kodeksa profesionalnih računovođa koje je izdao Odbor računovođa za međunarodne etičke standarde, te da planiramo i izvršimo angažman na način koji nam omogućava da donosemo mišljenje o tome da je Pregled ulaganja sredstava tehničke rezerve i pregled ulaganja 50% minimalnog garantnog fonda vrednovan u skladu sa zahtijevima Pravilnika o ulaganjima sredstava društava za osiguranje.

Izvori podataka

Za izvršavanje našeg angažmana koristili smo sljedeće akte (zakonske i akte Društva):

- Zakon o osiguranjima
- Pravilnik o ulaganju sredstava društava za osiguranje (Službeni glasnik RS 117/20, 23/21)
- Uputstvo o obliku i sadržaju izvještaja o analitičkim podacima ulaganja sredstava društava za osiguranje
- Pregled ulaganja sredstava tehničke rezerve (obrazac US 1) i Pregled stanja ulaganja sredstava u visini 50% minimalnog garantnog fonda (obrazac US 3)
- Računovodstvene politike Društva:
- Mišljenje ovlaštenog aktuara o sredstvima tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda.

Sprovedene procedure

U skladu sa djelokrugom našeg angažmana, sproveli smo sljedeće procedure:

- Pribavili smo i provjerili interne akte Društva u vezi vrednovanja sredstava (Pravilnik o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i garantnog fonda)
- Provjerili smo izvještaje koji se dostavljaju Agenciji za osiguranje Republike Srpske, a koji se odnose na ulaganje sredstava;
- Na bazi reprezentativnog uzorka provjerili smo klasifikaciju sredstava i njihovo početno i naknadno vrednovanje;
- Provjerili smo izvorna dokumenta povezane sa odabranim uzorkom (Ugovori, obračuni, bankovni izvodi i dokumentaciju kojom se dokazuje vlasništvo).
- Provjerili smo obračune koje je Društvo izvršilo.

Obim našeg angažmana bio je ograničen kako u pogledu područja - predmeta naših ispitivanja, tako i u pogledu obima u kojem smo ih ispitivali. Stoga se mogu pojaviti i druga pitanja, osim onih objavljenih u ovom Izvještaju, koja mogu biti relevantna za našu procjenu.

Vjerujemo da prikupljeni dokazi predstavljaju zadovoljavajuću i primjerenu osnovu za naše mišljenje.

Mišljenje za razumno uvjerenje

Prema našem mišljenju, iskazane vrijednosti sredstva za pokriće tehničkih rezervi (obrazac US 1) i vrednovanje ulaganja sredstava u visini 50% minimalnog garantnog fonda (obrazac US 3) prikazuju objektivno, u svim materijalno značajnim aspektima, iskazane vrijednosti sredstava vrednovane u skladu sa Pravilnikom o ulaganjima sredstava društava za osiguranje.


Ograničavanje upotrebe Izvještaja za nezavisno razumno uvjerenje

Naš izvještaj je namijenjen isključivo za svrhe navedene u prvom pasusu ovog izvještaja, za Vašu informaciju i za potrebe regulatornih tijela i ne može se koristiti u bilo koje druge svrhe ili da bude dostavljen bilo kojim drugim stranama, bez naše unaprijed dobijene pismene saglasnosti. Ovaj izvještaj se odnosi samo na gore navedeno postupke, u vezi ocjene vrednovanja sredstava Društva.

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 29. april 2025. godine



Isidora Džombić,
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka



Miloš Grujić
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Назив друштва/субјекта:
 Ознака друштва/субјекта:
 Стање на дан:
 Редни број:
 Саставно:
 Одговорно лице:
 Актуар:
 Датум попуњавања:
 Мјесто попуњавања:
 Контакт:

"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука

РД-9

31.12.2024

1

ДУШАНКА МАТИЋ

НЕНАД КОЈИЋ

БОЖАНА БОЈИЋ

23.01.2025

БАЊА ЛУКА

dusanka.matic@auraosiguranje.com



Аналитика улагања средстава

Табела 1 - Хартије од вриједности чији је емитент или гарант БиХ, Република Српска, Централна Банка БиХ и фондови из члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске

у КМ

Р.бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Наплаћена главница	Приход од камате	Датум доспијећа	Субјект који је издао гаранцију	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УКУПНО		3.403.410	7.959.602,99	8.567.498,28		568.608,00	21.983,44				
1	Република Српска	RSRS-O-E	399.839	246.740,65	39.934,06	1	39.983,90	1.199,52	09.06.2025	Република Српска	УС3	236
2	Република Српска	RSRS-O-F	650.630	363.709,95	65.005,96	1	65.063,00	1.951,89	31.05.2025	Република Српска	УС3	236
3	Република Српска	RSRS-O-G	519.840	355.435,79	51.444,22	1	51.984,00	1.559,52	24.12.2025	Република Српска	УС3	236
4	Република Српска	RSRS-O-H	94.000	61.488,73	18.691,24	1	9.400,00	423,00	25.09.2026	Република Српска	УС3	236
5	Република Српска	RSRS-O-I	470.251	252.232,12	137.431,88	1	47.025,10	2.821,51	26.09.2027	Република Српска	УС3	236
6	Република Српска	RSRS-O-J	19.000	18.259,00	7.377,80	1	1.900,00	142,50	18.12.2028	Република Српска	УС3	236
7	Република Српска	RSRS-O-K	582.849	481.276,04	283.157,23	1	58.284,90	5.245,64	20.11.2029	Република Српска	УС3	236
8	Република Српска	RSRS-O-L	377.131	181.468,99	260.665,04	1	37.713,10	4.525,57	03.03.2031	Република Српска	УС3	236
9	Република Српска	RSRS-O-M	82.540	79.898,72	64.844,69	1	8.254,00	1.114,29	15.11.2032	Република Српска	УС3	236
10	Република Српска	RSRS-O-N	200.000	192.560,00	175.551,78	1	20.000,00	3.000,00	05.03.2031	Република Српска	УС3, УС1	236
11	Република Српска	RSBD-O18	1.500	962.000,00	1.522.452,74	1	30.000,00		16.04.2025	Република Српска	УС3	236
12	Република Српска	RSBD-O19	1.530	505.673,00	1.552.384,11	1	30.600,00		08.04.2025	Република Српска	УС3, УС1	236
13	Република Српска	RSBD-O26	2.200	2.130.260,00	2.177.291,78	1	59.400,00		25.03.2027	Република Српска	УС1	236
14	Република Српска	RSBD-O32	600	600.000,00	609.369,86	1	30.000,00		16.09.2029	Република Српска	УС1	236
15	Република Српска	RSBD-O35	1.000	978.600,00	1.032.191,78	1	50.000,00		23.12.2027	Република Српска	УС1	236
16	Република Српска	RSBD-O38	500	550.000,00	569.704,11	1	29.000,00		05.05.2028	Република Српска	УС1	236

Назив друштва/субјекта:
Ознака друштва/субјекта:
Стање на дан:
Редни број:
Саставио:
Одговорно лице:
Актуар:
Датум попуњавања:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука
РД-9
31.12.2024
1
ДУШАНКА МАТИЋ
НЕНАД КОЈИЋ
БОЖАНА БОЈИЋ
23.01.2025
БАЊА ЛУКА
dusanka.matic@auraosiguranje.com



Аналитика улагања средстава

Табела 5 - Обвезнице и друге дужничке хартије од вриједности којима се тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској, односно БиХ

у КМ

Р.бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Наплаћена главница	Приход од камата	Датум доспијећа	Службено / Слободно	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УКУПНО		2.000	2.000.000,00	1.064.242,10		240.000,00	16.800,00				
1	MKD Auris a.d.	AURS-O-A	1.200	1.200.000,00	241.872,53	1	240.000,00	16.800,00	29.10.2025	1	УС1	236
2	MKD Auris a.d.	AURS-O-B	800	800.000,00	822.369,57	1			07.08.2029	1	УС1	236

Назив друштва/субјекта:
Ознака друштва/субјекта:
Стање на дан:
Редни број:
Саставно:
Одговорно лице:
Актуар:
Датум попуњавања:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука
РД-9
31.12.2024
1
ДУШАНКА МАТИЋ
НЕНАД КОЛИЋ
БОЖАНА БОЛИЋ
23.01.2025
БАЊА ЛУКА
dusanka.matic@auraosiguranje.com



Аналитика улагања средстава

Табела 8 - Акције којима се не тргује на организованом тржишту хартија од вриједности у Републици Српској и БиХ, ако је њихов емитент правно лице са сједиштем у Републици Српској, односно БиХ

у КМ

Р.бр.	Назив емитента	Ознака ХоВ	Количина	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Начин вредновања (одмјеравања)	Приход по основу дивиденде	Средства за покриће	Група konta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УКУПНО		7.450	745.000,00	1.020.206,80		0,00		
1	MKD Aurs a.d.	AURS-R-A	7.450	745.000,00	1.020.206,80	1		УС1	031

Назив друштва/subjekta:
Ознака друштва/subjekta:
Стање на дан:
Редни број:
Саставно:
Одговорно лице:
Актуар:
Датум попуњавања:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

ОСИГУРАЊЕ АУРА АД Бања Лука

РД-9

31.12.2024

1

ДУШАНКА МАТИЋ

НЕНАД КОЛИЋ

БОЖАНА БОЛИЋ

23.01.2025

БАЊА ЛУКА

dusanka.matic@auraosiguranje.com

Аналитика улагања средстава

Табела 9 - Зајмови осигурани заложним правом на некретнину (хипотека)

у КМ												
Р.бр.	Корисник зајма	Датум одобрења	Датум доспијећа	Одобрени износ зајма	Стање зајма на дан извјештаја	Наплаћена главница	Приход од камата	Каматна стопа	Заложена некретнина и број судског рјешења уписа залога	Вриједност заложене некретнине	Средства за покриве	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УКУПНО			4.930.000,00	4.168.532,67	706.838,03	89.701,56			9.725.052,09		
1	AC Auto Alfa d.o.o.	25.09.2023	27.09.2028	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	61.875,00	5,00%	nepokretna imovina LN 1219, KO Nova Topola, k.č. 1951/20, po OPU 832/23 od 26.09.2023.	2.754.300,80	YC1	038
2	MKD "Auris"	17.08.2023	20.02.2026	440.000,00	214.218,27	171.152,43	11.391,66	6,50%	Nekretnina, ZK 845, KO SP Banjaluka, hipoteka na 90/850 dijelova, k.č. 78/69, po OPU 1223/2023 OD 31.08.2023 i k.č. Broj 1572/2 i 1572/1 K.O. Trebinje	746.202,25	YC1	038
3	MKD "Auris"	14.12.2023	14.12.2026	540.000,00	371.534,34	168.465,66	16.434,90	6,50%	Lista nepokretnosti broj 1219 k.o. Nova Topola na kat.parcelama br.1951/4,1951/5,1951/10 1 1951/19 po OPU-3950/2023 od 14.12.2023	909.450,00	YC1	038
4	AC Auto Alfa d.o.o.	11.06.2024	26.06.2029	750.000,00	695.711,83	54.288,17		6,00%	nepokretna imovina LN 1219, KO Nova Topola, k.č. 1951/13, po OPU 844/24 od 13.06.2024.	1.308.661,01	YC1	038
5	AC Auto Alfa d.o.o.	18.09.2024	25.10.2029	450.000,00	437.068,23	12.931,77		6,00%	nepokretna imovina LN 1219, KO Nova Topola, k.č. 1951/21, po OPU 1310/24 od 19.09.2024.	1.854.301,44	YC1	038
6	Alfa sistem d.o.o. Banja Luka	09.12.2024	31.12.2029	1.250.000,00	1.250.000,00			6,00%	Lista nepokretnosti 1219 k.o. Nova Topola-izvod bro:1219 k.o. Nova Topola, k.č. Broj 1951/15, broj zgrade 1, Mehanizacija, poslovni objekat površine 1643 m2, k.č.1951/15, broj zgrade 0, zemljište uz objekat površine 959 m2 po OPU-1954/2024 od 20.12.2024	2.152.136,59	YC1	038

Назив друштва/субјекта:
Ознака друштва/субјекта:
Стање на дан:
Редни број:
Саставио:
Одговорно лице:
Актуар:
Датум попуњавања:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука
РД-9
31.12.2024
1
ДУШАНКА МАТИЋ
НЕНАД КОЛИЋ
БОЖАНА БОЛИЋ
31.03.2025
БАЊА ЛУКА
dusanka.matic@auraosiguranje.com



Аналитика улагања средстава

Табела 12 - Некретнине (право својине и право грађења)

у КМ

Р.бр.	Некретнина	Датум укњиже у ЗК	Набавна вриједност	Вриједност на дан	Приход по основу улагања	Расходи по основу улагања	Назив закупца	Средства за покриће	Датум и број Рјешења Агенције о одобрењу	Група konta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УКУПНО		5.930.233,61	9.383.428,57	99.600,00	0,00				
1	I Фаза објекта у Бањој Луци	24.05.2011	3.335.816,90	4.776.905,60	52.800,00		AC Auto Alfa d.o.o, Data Scope d.o.o, MKD Auris a.d.	YC1		024
2	Објекат у Српцу	26.02.2014	587.677,96	594.630,26	10.800,00		AC Alfa d.o.o	YC1		024
3	Инв. некретнина Машићи	30.06.2016	56.610,00	50.354,58			Није под закупом			024
4	Инв. некретнина у Бијељини	25.05.2022	100.000,00	988.558,64	13.200,00		AC Auto Alfa d.o.o	YC1		024
5	Земљиште у Бањој Луци	13.11.2019	174.800,00	174.800,00			Centar za naplatu potraživanja d.o.o.	YC1		024
6	Објекат у Приједору	30.12.2019	583.809,70	798.830,75	10.800,00		AC Auto Alfa d.o.o	YC1		024
7	Објекат у Козарској Дубици	31.12.2020	784.628,05	933.928,90	12.000,00		AC Auto Alfa d.o.o	YC1		024
8	Земљиште у Требињу	15.03.2022	121.891,00	270.000,00			Centar za naplatu potraživanja d.o.o.	YC1		024
9	Земљиште и објекат у Источној Илици	29.07.2021	185.000,00	795.419,84			Centar za naplatu potraživanja d.o.o.	YC1		024

Образац: АУ

Назив друштва/субјекта:
Ознака друштва/субјекта:
Стање на дан:
Редни број:
Саставио:
Одговорно лице:
Актуар:
Датум попуњавања:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука

РД-9

31.12.2024

1

ДУШАНКА МАТИЋ

НЕНАД КОЈИЋ

БОЖАНА БОЈИЋ

23.01.2025

БАЊА ЛУКА

dusanka.matic@auraosiguranje.com



Аналитика улагања средстава

Табела 15 - Средства на рачунима друштва за осигурање

у КМ

Р.бр.	Назив банке	Износ средстава на рачуну (у КМ)	Каматна стопа по виђењу	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5	6
1	УКУПНО	994.913,71			
1	Комерцијална банка а.д. Бања Лука	244.485,00		УС1	241
2	Нова Банка а.д. Бања Лука	518.737,83		УС1	241
3	Наша Банка а.д. Бијељина	67.519,64		УС1	241
4	Сбербанк а.д. Бања Лука	5.234,01		УС1	241
5	Зираат банк БХ д.д. Сарајево	49.879,00		УС1	241
6	Уникредит банка д.д. Мостар	59.200,42		УС1	241
7	Интеса Санпаоло банк д.д. Сарајево	23.198,03		УС1	241
8	Рајфајзен банка	16.371,04		УС1	241
9	Девизни рачун Комерцијална банка	10.288,74		УС1	244
10	Девизни рачун Сбербанк	0,00		УС1	244

Образац: АУС

Назив друштва/субјекта:
Ознака друштва/субјекта:
Стање на дан:
Редни број:
Саставио:
Одговорно лице:
Актуар:
Датум попуњавања:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука

РД-9

31.12.2024

1

ДУШАНКА МАТИЋ

НЕНАД КОЛИЋ

БОЖАНА БОЛИЋ

23.01.2025

БАЊА ЛУКА

dusanka.matic@auraosiguranje.com



Аналитика улагања средстава

Табела 16 - Средства у резервном фонду и фонду за накнаду штета Бироа зелене карте у БиХ

у КМ

Р.бр.	Врста средстава у Бироу ЗК	Износ средстава (у КМ)	Средства за покриће	Група конта
1	2	3	4	5
1.	Средства у резервном фонду Бироа ЗК	401.563,30	УС1	038
2.	Средства у фонду за накнаду штета Бироа ЗК	282.145,13	УС1	038
	УКУПНО	683.708,43		

Назив друштва/subjekta: "ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука
 Ознака друштва/subjekta: РД-9
 Стање на дан: 31.12.2024
 Редни број: 1
 Саставно: ДУШАНКА МАТИЋ
 Одговорно лице: НЕНАД КОЛИЋ
 Актуар: БОЖАНА БОЛИЋ
 Датум поступања: 23.01.2025
 Место поступања: БАЊА ЛУКА
 Контакт: dusanika.matic@auraoiguranje.com

Аналитика улагања средстава

Табела 21 - Преносна премија која пада на терет реосигураваача, саосигураваача или ретроцесионара

у КМ

Шифра врсте осигурања	Врста осигурања	Бруто фактурисана премија	Преносна премија	Износ предат у реосигурање или саосигурање	Преносна премија која пада на терет реосигураваача или саосигураваача	Називи реосигураваача или саосигураваача и рејтинзи	Типови уговора	Група конта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Осигурање невође	1.695.667,68	1.002.300,29	476.247,24	436.928,62	VIG RE zajist ovna a.s. (S&P A+)	пропорционални уговор о реосигурању (VIG RE), уговор о саосигурању (Аса и Сарајево осигурање), уговор о саосигурању (Аса, Бурхерц и Сарајево осигурање),	275
02	Здравствено осигурање	177.389,07	13.612,26					
03	Осигурање возила која се крећу по кошу, осим возила која се крећу по шинама	1.033.340,27	556.841,61	708.807,48	377.818,81	ДУНАВ РЕ А.Д.О. (А.М. BEST B+); БОСНА РЕ Д.Д. (А.М. BEST B+); VIG RE zajist ovna a.s. (S&P A+);	квотно-експедитни уговор и уговор о реосигурању вишка штете (ДУНАВ РЕ); квотно-експедитни уговор (БОСНА РЕ); пропорционални уговор о реосигурању (VIG RE)	275
04	Осигурање возила која се крећу по шинама							
05	Осигурање ваздухоплова							
06	Осигурање пловила							
07	Осигурање робе у превозу							
08	Осигурање имовине од пожара и природних сила	341.345,17	305.963,44	249.929,27	80.680,95	ДУНАВ РЕ А.Д.О. (А.М. BEST B+); БОСНА РЕ Д.Д. (А.М. BEST B+);	квотно-експедитни уговор (ДУНАВ РЕ); Уговор о саосигурању (Аса осигурање); квотно-експедитни уговор (БОСНА РЕ)	275
09	Осигурање од осталих штета на имовини	402.746,58	102.961,11	113.431,63	5.214,56	ДУНАВ РЕ А.Д.О. (А.М. BEST B+); БОСНА РЕ Д.Д. (А.М. BEST B+);	квотно-експедитни уговор (ДУНАВ РЕ); квотно-експедитни уговор (БОСНА РЕ)	275
10	Осигурање од одговорности за употребу моторних возила	28.790.849,11	14.373.866,27	216.353,76	20.143,62	VIG RE zajist ovna a.s. (S&P A+)	пропорционални уговор о реосигурању (VIG RE)	275
11	Осигурање од грађанске одговорности за употребу ваздухоплова	77.051,96	59.108,35	57.036,30	41.668,37			
12	Осигурање од одговорности за употребу пловила	2.150,00	935,98					
13	Осигурање од остале грађанске одговорности	297.134,17	8.949,56	50.320,57	2.291,84	VIG RE zajist ovna a.s. (S&P A+)	пропорционални уговор о реосигурању (VIG RE)	275
14	Осигурање кредита	10.580,00	60.867,09					
15	Осигурање гаранција							
16	Осигурање од различитих финансијских губитака	144.177,56	68.010,21					
17	Осигурање трошкова правне заштите							
18	Осигурање помоћи	17.290,75	15.554,82					
	УКУПНО НЕЖИВОТНА ОСИГУРАЊА	32.989.722,32	16.568.970,99	1.872.126,25	964.746,77			
19	Осигурање живота							
20	Рентно осигурање							
21	Додатно осигурање уз осигурање живота							
22-28	Друге врсте животних осигурања							
	УКУПНО ЖИВОТНА ОСИГУРАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00			
	УКУПНО	32.989.722,32	16.568.970,99	1.872.126,25	964.746,77			

Назив друштва/субјекта:	"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука
Ознака друштва:	РД-9
Стање на дан:	31.12.2024
Редни број:	1
Саставио:	ДУШАНКА МАТИЋ
Одговорно лице:	НЕНАД КОЛИЋ
Актуар:	БОЖАНА БОЛИЋ
Датум попуњавања:	20.01.2025
Мјесто попуњавања:	БАЊА ЛУКА
Контакт:	dusanka.matic@auraosiguranje.com

Преглед стања улагања средстава за покриће 50% минималног гарантног фонда

КМ

Ред.бр.	Врста (облик) улагања	Дозвољени 50%	Укупно уложени износ КМ	Остварени %
1	2	3	4	5
1.	Хартије од вриједности чији је емитент или гарант БиХ, Република Српска, Централна банка БиХ и фондови из члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске	без ограничења	3.500.000,40	100,00001%
2.	Орочени депозити код банака у РС и БиХ	без ограничења, а у једну банку до 20%		0,00%
3.	Укупно уложена средства (збир улагања наведених под редним бројем 1. до 2.)		3.500.000,40	100,00001%

Минимални гарантни фонд на дан: 31.12.2024

Ред.бр.	Позиција	Износ у КМ
1.	Минимални гарантни фонд	7.000.000,00
2.	50% минималног гарантног фонда	3.500.000,00

Овлашћени актуар
Име и презиме - потпис

Одговорно лице
Име и презиме - потпис

Податке обрадио
Име и презиме - потпис

Назив друштва/субјекта:
Ознака друштва/субјекта:
Стање на дан:
Редни број:
Саставно:
Одговорно лице:
Актур:
Датум попуњавања:
Мјесто попуњавања:
Контакт:

"ОСИГУРАЊЕ АУРА" АД Бања Лука

РД-9

31.12.2024

1

ДУШАНКА МАТИЋ

НЕНАД КОЛИЋ

БОЖАНА БОЛИЋ

31.03.2025

БАЊА ЛУКА

dusanka.matic@auraoiguranje.com

Преглед стања улагања средстава за покриће техничке резерве неживотних осигурања

KM

Р. бр.	Врста (облик) улагања	Дозвољени %	Укупно уложени износ (у KM)	Остварени %
1.	Хартје од вриједности чији је емитент или гарант БиХ, Република Српска, Централна банка БиХ и фондови из члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске	без ограничења	5.067.497,88	21,45488%
2.	Хартје од вриједности чији је емитент или гарант Федерација БиХ и Дистрикт Брчко	до 50%		0,00%
3.	Обвезнице и друге дужничке хартје од вриједности које је издала јединица локалне самоуправе у РС, односно БиХ	до 35%, а по једном емитенту до 10%		0,00%
4.	Обвезнице и друге дужничке хартје од вриједности за које је јединица локалне самоуправе из члана 9 став 1. тачка 3. Правилника издала гаранцију	до 20%, а по једном емитенту до 5%		0,00%
5.1.	Обвезнице и друге дужничке хартје од вриједности којима се тргује на службеном берзанском тржишту у РС, односно БиХ	до 20%, а по једном емитенту до 5%	1.041.872,53	4,4111%
5.2.	Обвезнице и друге дужничке хартје од вриједности којима се тргује на слободном берзанском тржишту у РС, односно БиХ	до 10%, а по једном емитенту до 2%		0,00%
6.	Обвезнице и друге дужничке хартје од вриједности којима се не тргује на организованом тржишту хартја од вриједности у РС и БиХ, ако је њихов емитент правно лице са сједиштем у РС, односно БиХ	до 5%, а по једном емитенту до 1%		0,00%
7.1.	Акције којима се тргује на службеном берзанском тржишту у РС, односно БиХ	до 30%, а по једном емитенту до 10%		0,00%
7.2.	Акције којима се тргује на слободном берзанском тржишту у РС, односно БиХ	до 10%, а по једном емитенту до 5%		0,00%
8.	Акције којима се не тргује на организованом тржишту хартја од вриједности у РС и БиХ, ако је њихов емитент правно лице са сједиштем у РС, односно БиХ	до 10%, а по једном емитенту до 5%	1.020.206,80	4,31937%
9.	Зјамови осигурани заложним правом на некретности (хипотека)	до 20%, а по једном кориснику до 10%	4.168.532,67	17,64882%
10.1.	Зјамови осигурани хартјама од вриједности из члана 9. став 1. тачке 1. до 4. Правилника	укупно до 10%, а по једном кориснику до 5%		0,00%
10.2.	Зјамови осигурани гаранцијом банака или зјамови банкама са сједиштем у РС, односно БиХ			0,00%
11.	Некретнине (право својине и право грађања)	до 20%, без сагласности Агенције, а преко 20% до 40% уз сагласност Агенције, а у једну некретност односно у више некретности које су међусобно повезане тако да чине једну целину до 20%	9.325.670,67	39,48322%
12.	Орочени депозити код банака у РС, односно БиХ	до 50%, а у једну банку до 20%	0,00	0,00%
13.	Удјели и акције инвестиционих фондова са јавном понудом који имају сједиште у РС, односно БиХ	до 30%, а у један инвестициони фонд до 5%		0,00%
14.	Средства на рачунима друштва за осигурање	до 10%, а у једну банку до 5%	994.913,71	4,21229%
15.	Средства у резервном фонду и фонду за накнаду штета Бироа зелене карте у БиХ	до висине износа обрачунатих резерви за штете по зеленој карти	683.708,43	2,8947%
16.	Укупно уложена средства у земљи (бир улагања наведених под редним бројем 1. до 15.)		22.302.402,69	94,42439%
17.	Хартје од вриједности чији је емитент земља чланица ЕУ, ОЕСД или СЕФТА, централне банке тих држава, међународне финансијске организације или хартје од вриједности за које гарантује неки од ових субјеката			0,00%
18.	Обвезнице и друге дужничке хартје од вриједности којима се тргује на организованом тржишту хартја од вриједности у земљи чланица ЕУ, ОЕСД или СЕФТА, под условом да су им агенције за процјену бонитета утврдиле кредитни рејтинг који одговара рејтингу Standard&Poor's од најмање "А", односно одговарајућем рејтингу Fitch-IBCA или Moody's	збир (17+18+19+20) укупно до 20%; 17, 18 и 19 по једном емитенту до 10%, а у једну некретност, односно више некретности које су међусобно повезане тако да чине једну целину до 15%		0,00%
19.	Акције којима се тргује на организованом тржишту хартја од вриједности у земљи чланица ЕУ, ОЕСД или СЕФТА, под условом да су најмање последње двије године уврштене на службеном берзанском тржишту и да њихова минимална тржишна капитализација у тренутку улагања износи 500 милиона евра			0,00%
20.	Некретнине, које се налазе у земљи чланица ЕУ, ОЕСД или СЕФТА			0,00%
21.	Укупно уложена средства у иностранству (бир улагања наведених под редним бројем 17. до 20.)		0,00	0,00%
22.1.	Преносна премија која пада на терет реосигураваача, саосигураваача или ретроцесонара	до 10%, а преко 10% у складу са одлуком Агенције	964.746,77	4,08457%
22.2.	Резерве за штете које падају на терет реосигураваача, саосигураваача или ретроцесонара	у складу са одлуком Агенције		0,00%
22.3.	Потраживања за недоспјеле премије нестеклих неживотних осигурања	до 5%	352.175,50	1,49105%
22.	Укупно остали облици активе (22.1+22.2+22.3)		1.316.922,27	5,57561%
23.	УКУПНО (16+21+22)		23.619.324,96	100,00%

Техничке резерве неживотних осигурања на дан:

31.12.2024

Ред. бр.	Позиција	Износ у KM
1.	Резерве за преносне премије	16.568.970,99
2.	Резерве за штете	7.050.353,97
3.	Резерве за бонусе и попусте	
4.	Резерве за издржавање ризика	
5.	Друге техничке резерве осигурања	
6.	Укупно техничке резерве (1+2+3+4+5)	23.619.324,96

Овлашћени актур

Име и презиме - потпис

Одговорно лице

Име и презиме - потпис

Податке обрадио

Име и презиме - потпис

**Finansijski izvještaji za
godinu koja se završava
na dan 31. decembra 2024.
godine i Izvještaj
nezavisnog revizora**

Aura osiguranje a.d. Banja Luka

Izveštaj nezavisnog revizora

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Vase Pelagića 2/IV
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

T +387 51 211 509; +387 51 211 294
F +387 51 211 501
E office@ba.gt.com
www.grantthornton.ba

Akcionarima Aura osiguranje a.d. Banja Luka

Mišljenje

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Aura osiguranje a.d. Banja Luka (u daljnjem tekstu "Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izvještaje koje sadrže pregled značajnih računovodstvenih politika.

Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno u svim materijalno značajnim aspektima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2024. godine, rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja je završila na taj dan, u skladu s računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj i relevantnim propisima Agencije za osiguranje Republike Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje društva za osiguranje.

Osnova za mišljenje

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljno opisane u našem izvještaju u odjeljku Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo u odnosu na Društvo u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

Ključna pitanja

Ključna pitanja revizije su ona pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Ova pitanja su obrađena u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini, kao i u formiranju našeg mišljenja o njima i mi ne izražavamo posebno mišljenje o ovim pitanjima.

Ključna pitanja revizije: Vrednovanje tehničkih rezervi neživotnih osiguranja	Revizijski pristup
Na dan 31. decembra 2024. godine tehničke rezerve su iznosile 23.619.325 KM. Sastoje se od rezerve za prenosnu premiju koja na dan bilansa iznosi 16.568.971 KM i rezerve štete koje na dan bilansa iznose 7.050.354 KM. Njihovo vrednovanje uključuje značajnu procjenu u pogledu neizvjesnih budućih ishoda kao i korištenje kompleksne aktuarske metodologije. S obzirom na sve navedeno, vrednovanje tehničkih rezervi neživotnih osiguranja predstavlja ključni rizik u našoj reviziji.	Naše revizorske procedure uključivale su sljedeće, uključujući i korištenje aktuarskih stručnjaka: - procjenu da li je metodologija primjenjena od strane Društva pri izračunu tehničkih rezervi u skladu sa relevantnim propisima, kao i procjenu dosljednosti primjene iste; - procjenu adekvatnosti IBNR I RBNS rezervi upoređujući stvarne iznose u prethodnim periodima sa ranijim procjenama kretanja šteta; - angažovali smo nezavisnog aktuaru koji je napravio proračun IBNR, te smo ga uporedili sa iznosima koje je Društvo iskazalo; - procjenu adekvatnosti objava Društva u dijelu tehničkih rezervi prema zahtjevima odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja.

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za periodu od 01.01-31.12.2024. godine, ali ne uključuju finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj o njima. U vezi s našom revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo gore navedene ostale informacije i, u provođenju toga, da razmotrimo jesu li ostale informacije značajno proturječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, na osnovu posla koji smo obavili na ostalim informacijama, zaključimo da postoji značajan pogrešan prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da objavimo tu činjenicu. U ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.

Dalje, Društvo je u skladu sa zahtjevima Agencije za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulator) sastavilo izvještaje za potrebe Regulatora na dan 31. decembra 2024. godine koji će biti predmet posebnog pregleda revizora i na osnovu kojeg će se izdati poseban izvještaj.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i fer prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske, kao i za takve interne kontrole za koje Rukovodstvo Društva utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed pronevjere ili greške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, Rukovodstvo Društva je odgovorno za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju i objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja.

Lica ovlašćena za upravljanje odgovorna su za nadzor nad procesom finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji, kao cjelina, bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorov izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi takođe:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;

- stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva;
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika, razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- zaključujemo o primjerenosti korištenja računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja i, temeljno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modifikujemo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju;
- ocjenjujemo ukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji, osnovne transakcije i događaje na način kojim se postiže fer prezentacija.


Mi komuniciramo sa onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi sa, između ostalih pitanja, planiranim obimom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i sve značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tokom naše revizije.

Takođe obezbjeđujemo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da se pridržavamo relevantnih etičkih zahtjeva u vezi sa nezavisnošću i da ćemo im saopštiti sve odnose i ostala pitanja za koje se u razumnoj mjeri može očekivati da se odražavaju na našu nezavisnost i, gdje je to primjenljivo, odgovarajuće mjere zaštite.

Od pitanja saopštenih licima ovlaštenim za upravljanje, određujemo ona pitanja koja su bila od najvećeg značaja u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i, shodno tome, predstavljaju ključna pitanja revizije. Mi opisujemo ova pitanja u našem izvještaju revizora, osim ukoliko zakon ili regulativa isključuju javno objelodanjivanje u vezi sa pitanjem ili, kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, odlučimo da pitanje ne bi trebalo da se saopšti u našem izvještaju zbog toga što se u razumnoj mjeri može očekivati da negativne posljedice saopštavanja prevaziđu korist za javni interes od saopštavanja tog pitanja.

Partner na revizorskom angažmanu čiji je rezultat ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Miloš Grujić, ovlašćeni revizor.

Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 16 april 2025. godine



Isidora Džombić,
Managing Partner – Direktor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka



Miloš Grujić
Ovlašćeni revizor
Grant Thornton d.o.o. Banja Luka

Aura osiguranje a.d. Banja Luka

Napomene uz finansijske izvještaje za godinu koja se završava 31. decembra 2024. godine

(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31. 12. 2024. godine

uKM

Opis	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA			
Stalna imovina		20.765.447	21.817.992
Ostala nematerijalna ulaganja	5.1.	95.520	137.745
Zemljište	5.2.	347.174	347.174
Građevinski objekti	5.2.	683.139	693.383
Postrojenje i oprema	5.2.	1.191.311	1.368.964
Investicione nekretnine	5.2.	9.383.428	9.651.204
Avansi i nekretnine, postojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	5.2.	3.192.427	3.431.993
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	5.3.	1.020.207	803.516
Dugoročni finansijski plasmani u zemlji			1.700.000
Ostali dugoročni finansijski plasmani	5.3.	4.852.241	3.684.013
Tekuća imovina		20.165.937	18.094.427
Zalihe materijala	5.4.	3.399	4.947
Dati avansi	5.4.	44.350	30.877
Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	5.5.	1.590.744	1.013.995
Potraživanja po osnovu premije saosigranja reosiguranja i retrocesija u zemlji			69.731
Potraživanja po osnovu učešća u naknadi štete u zemlji	5.5.	261.797	183.172
Ostali kupci i ostala potraživanja	5.5.	93.526	25.147
Potraživanja iz specifičnih poslova	5.6.	2.034.805	1.004.833
Druga potraživanja	5.6.	490.900	598.291
Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji			
Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	5.7.	9.477.894	9.265.028
Gotovina	5.8.	1.026.868	1.431.851
Aktivna vremenska razgraničenja	5.9.	5.141.654	4.466.555
POSLOVNA AKTIVA		40.931.384	39.912.419
VANBILANSNA AKTIVA		2.153.210	11.310
UKUPNA AKTIVA		43.084.594	39.923.729
PASIVA			
Kapital		10.103.486	9.455.298
Akcijski kapital	5.10.	7.250.000	7.250.000
Zakonske rezerve	5.10.	584.179	562.542
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	5.10.	1.621.120	1.210.021
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	5.10.	648.187	432.735
Dugoročna rezervisanja	5.11.	73.429	73.429

Obaveze		30.754.469	30.383.692
Dugoročne obaveze		4.387.500	5.062.500
Obaveze po emitovanim dugoročnim HOV	5.12	4.387.500	5.062.500
Kratkoročne obaveze		26.366.969	25.321.192
Obaveze po kratkoročnim kreditima			555.000
Obeveze za premiju i specifične obaveze	5.13.	557.823	188.192
Obaveze po osnovu bruto zarada	5.14.	366.530	424.611
Obaveze po osnovu bruto naknada zarada	5.14.	1.590	1.590
Druge obaveze iz poslovanja	5.14.	1.451.072	796.267
Obaveze za poreze i doprinose i druge kratkoročne obaveze	5.14.	370.629	239.664
Obaveze za porez iz rezultata			
Prenosne premije neživotnih osiguranja	5.15.	16.568.971	16.613.255
Prenosne premije saosiguranja, reosiguranja i retrocesija			
Rezervisane štete neživotnih osiguranja	5.16.	7.050.354	6.502.613
Druge pasivna vremenska razgraničenja			
POSLOVNA PASIVA		40.931.384	39.912.419
VANBILANSNA PASIVA		2.153.210	11.310
UKUPNA PASIVA		43.084.594	39.923.729

DIREKTOR

BILANS USPJEHA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
01.01- 31.12.2024. godine

u KM

Opis	Napomena	Tekuća godina	Prethodna godina
POSLOVNI PRIHODI		35.881.734	32.871.070
Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja	5.17.	33.034.006	30.265.238
Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reos. u naknadi štete	5.18.	718.766	1.066.493
Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja než.osiguranja			431.694
Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija,subvencija, dotacija i sl.	5.19.	53.973	55.729
Drugi poslovni prihodi	5.20.	2.074.989	1.051.916
POSLOVNI RASHODI		35.400.991	32.789.738
Funkcionalni rashodi		15.370.955	14.009.757
Doprinos zaštitnom fondu	5.21.	246.766	226.542
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	5.21.	808.535	558.047
Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovornih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	5.21.	11.919.773	10.756.156
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	5.21.	1.878.229	1.462.714
Rezervisanja za štete i udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	5.21.	517.652	1.006.298
Troškovi sprovođenja osiguranja		20.030.036	18.779.981
Troškovi amortizacije	5.22.	650.945	614.860
Troškovi materijala, goriva i energije	5.22.	538.891	563.717
Troškovi provizija	5.22.	2.112.469	1.875.804
Troškovi proizvodnih usluga marketinga i reklame	5.22.	11.150.038	9.891.322
Nematerijalni troškovi	5.22.	2.026.135	2.514.832
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	5.22.	3.321.635	3.068.378
Ostali lični rashodi i naknade	5.22.	229.923	251.068
Poslovni dobitak (gubitak)		480.743	81.332
Finansijski prihodi	5.23.	465.314	170.477
Finansijski rashodi	5.24.	174.251	207.417
Dobitak (gubitak) redovne djelatnosti		771.838	44.425
Ostali prihodi	5.25.	721.213	1.221.395
Ostali rashodi	5.26.	462.340	632.264
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine	5.27.	232.675	379.711
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine	5.28.	7.816	164.100
Prihodi po osnovu promj. računov. politika i ispr. grešaka iz ranijih god.	5.29.	30.528	27.815
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	5.30.	637.911	444.247
Dobitak (gubitak) prije oporezivanja		648.187	432.735
Poreski rashodi perioda			
Neto dobitak (gubitak) tekućeg perioda		648.187	432.735

DIREKTOR

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

u KM

Opis	Prethodna godina	Tekuća godina
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	36.287.457	34.560.604
Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljeni avansi	33.935.118	32.834.585
Prilivi od premije reosiguranja i retrocesija		
Prilivi od učešća u naknadi štete	2.033	944.999
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	2.350.306	781.020
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti	35.172.828	31.986.200
Odlivi po osn. nakn. šteta iz osig. i udjela u štetama iz saosig. i dati avansi	11.896.988	10.832.856
Odlivi po osn. nakn. šteta i udjela iz reosiguranja i retrocesija		
Odlivi po osnovu premija saosig. reosiguranja i retrocesija	772.188	530.512
Odlivi po osnovu isplata zarada, nakn. zar. i ostalih l. rashoda	3.355.369	3.003.085
Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	1.448.422	1.737.054
Odlivi po osnovu plaćenih kamata	182.881	195.381
Odlivi po osnovu poreza na dobit	118.672	100.383
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	17.398.308	15.586.929
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti	1.114.629	2.574.404
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja	5.218.642	4.866.128
Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	600.900	619.961
Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	350.000	
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina		420.000
Prilivi po osnovu kamata	526.596.	310.995
Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	3.741.146	3.515.172
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	5.508.254	7.704.604
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	600.500	550.000
Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	500.000	
Odlivi po osnovu kupovine nekretnina postrojenja i opreme	1.157.754	1.189.604
Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	3.250.000	5.965.000
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja		
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	289.612	2.838.476
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	810.000	1.480.000
Prilivi po osnovu ostalih kratkoročnih i dugoročnih obaveza	810.000	1.480.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja	2.040.000	1.660.000
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	1.365.000	985.000
Odlivi po osnovu ostalih kratkoročnih i dugoročnih obaveza	675.000	675.000
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja		
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	1.230.000	180.000
Ukupni prilivi gotovine	42.316.099	40.906.732
Ukupni odlivi gotovine	42.721.082	41.350.804
Neto priliv (odliv) gotovine	(404.983)	(444.072)
Gotovina na početku obračunskog perioda	1.431.851	1.875.923
Gotovina na kraju obračunskog perioda	1.026.868	1.431.851

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31.12.2024. godine

u KM

Vrsta promjene na kapitalu	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA PREDUZEĆA			
	Akcijski kapital	Zakonske rezerve, emisio na premija, statutarne i dr. rezerve	Akumulisani neraspoređeni dobitak/nepokriveni gubitak	UKUPNO
Stanje na dan 31.12.2022/01.01.2023.	6.250.000	520.417	2.252.146	9.022.563
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha			432.735	432.735
Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka		42.125	(1.042.125)	(1.000.000)
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala	1.000.000			1.000.000
Stanje na dan 31.12.2023/01.01.2024.	6.250.000	562.542	1.642.756	9.455.298
Neto dobitak/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha			648.187	648.187
Objavljene dividende				
Drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka		21.637	-21.636	1
Emisija akcijskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala				
Stanje na dan 31.12.2024.	7.250.000	584.179	2.269.307	10.103.486

Akcionarsko društvo za osiguranje "Osiguranje Aura" a.d., Banja Luka (u daljem tekstu "Društvo") osnovano je 14. novembra 2007. godine kao akcionarsko društvo za obavljanje poslova osiguranja, i to na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-REG-07-002637. Kao obveznik direktnih poreza Društvo je od strane Poreske uprave evidentirano pod brojem 4402741620001. Matični broj Društva je 11029388.

Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga ostalih osiguranja pod šifrom 65.12. .

Rješenjem Agencije za osiguranje Republike Srpske br. 05-242-1/07 od 31. oktobra 2007. godine Društvo je dobilo dozvolu za obavljanje poslova osiguranja za sve vrste neživotnih osiguranja, iz člana 49. stav 2. tačka a) Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05).

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima te Statutom Društva organi Društva su:

1. Skupština Društva,
2. Upravni odbor Društva,
3. Direktor Društva,
4. Odbor za reviziju i interni revizor.

Članovi Upravnog odbora su:

1. Radenko Vujić, predsjednik
2. Milan Mihajlo, član
3. Nikola Vojvodić, član

Članovi Odbora za reviziju:

1. Vladimir Stanimirović, predsjednik
2. Nenad Sladojević, član
3. Siniša Đukić, član

Direktor Društva: Nenad Kojić

U posmatranoj godini održane su dvije sjednice skupštine akcionara i to jedna redovna i jedna vanredna. Na redovnoj sjednici skupštine donesene su sljedeće odluke: Odluku o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2023. godinu, Odluku o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju, Odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu, Odluku o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja 2023. godinu, Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti za 2023. godinu, Odluka o usvajanju izvještaja o rad Upravnog odbora, Odluka o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju, Odluke o razrješavanju i imenovanju članova Upravnog odbora, Odbora za reviziju, Odluke o utvrđivanju nakande za članove Upravnog odbora i Odbora za reviziju, Odluke o izboru i imenovanju eksternog revizora. Dok su na vanrednoj sjednici razmatrane i donesene sledeće odluke: Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2024. godinu, Odluke o usvajanju Plana investicione politike za 2024. godinu, Odluke o imenovanju aktuara za 2024. godinu, Odluke o imenovanju eksternog revizora za 2023. godinu, Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti.

U 2024. godini bilo je 20 sjednica upravnog odbora. Na njima su donesene odluke iz redovnog poslovanja UO u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, usvojeni akti poslovne politike, sazivane redovne i vanredne sjednice skupštine akcionara, kao i usvojeni nacrti prijedloga odluka sa održane skupštine akcionara, odluke o osnivanju i zatvaranju poslovnih jedinica.

Na 3 sjednice odbora za reviziju su donesene Odluke o usvajanju plana rada interne revizije, razmatranje izvještaja o radu interne revizije i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Odbora za reviziju.

Društvo obavlja poslove osiguranja preko organizacionih jedinica – filijala i poslovnica, sa sjedištem u Banjoj Luci i u sljedećim gradovima RS: Trebinje, Rogatica, Bileća, Doboj, Kozarska Dubica, Zvornik, Bijeljina, Prijedor, Šamac, Sokolac, Novi Grad, Čelinac, Srbac, Gradiška, Nova Topola, Brčko, Istočno Novo Sarajevo, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Pale, Foča, Nevesinje, Gacko, Modriča.

Na tržištu FBiH, Društvo posluje preko Filijale Sarajevo sa poslovnica u Zenici, Živinicama, Gračanici, Bihaću, Tuzli, Kalesiji, Maglaju, Bosanskom Petrovacu, Sanskom Mostu, Bosanskoj Krupi, Tešnju, Zavidovićima, Visokom, Mostaru, Drvaru, Livnu, Kiseljaku, Kaknju, Gradačcu, Bužimu, Jelahu i Bugojnu.

U okviru navedenih poslovnica rade prodajna mjesta i prodajne kancelarije.

Društvo je dana 31. decembra 2024. godine imalo 186 zaposlenih radnika (31. decembra 2023. godine - 212 radnika). Prosječan broj zaposlenih radnika na bazi časova rada iznosi 199.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENI METOD

2.1. Osnove za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS) i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske. Naime, na osnovu odredbi važećeg Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 94/15), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u obaveza da u potpunosti primjenjuju IAS, odnosno IFRS, kao i Međunarodne standarde revizije (ISA), Kodeks etike za profesionalne računovođe, kao i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IABS) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje („Službeni glasnik RS, broj 108/15), Pravilnikom o sadržini i formi obrasca Izvještaja o promjenama na kapitalu (Službeni glasnik RS, broj 63/16), kao i Pravilnikom o sadržini i formi obrasca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje (Službeni glasnik RS, broj 63/16) Iznosi u finansijskim izvještajima su izraženi u konvertibilnim markama (KM). U skladu sa članom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH (Službeni glasnik BiH broj: 29/02) službeni devizni kurs za valutu Bosne i Hercegovine je jedna konvertibilna marka za 0,511292 eura, odnosno jedan euro iznosi 1,95583 KM.

Radi usklađivanja finansijskog izvještaja sa MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja, Društvo je sačinilo finansijske izvještaje po bilansnim šemama i kontnom okviru za Društva za osiguranje.

Društvo je u sastavljanju finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike koje su obrazložene u napomeni 3. uz finansijske izvještaje, a koje su zasnovane na važećim računovodstvenim propisima, propisima iz oblasti osiguranja i poreskim propisima Republike Srpske.

U toku obračuna primjenjeni su sljedeći Međunarodni računovodstveni standardi: MRS 1 – Presentacija finansijskih izvještaja, MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, MRS 10 – Događaji nakon datuma bilansiranja, MRS 12 – Porez na dobit, MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, MRS 18 – Prihodi, MRS 19 – Rezervisanja za zaposlene, MRS 32 – Finansijski instrumenti: objavljivanje i prezentacija, MRS 36 – Obezbjeđenje sredstava, MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze, i potencijalna sredstva, MRS 38 – Nematerijalna sredstva, MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i vrednovanje, MRS 40 – Ulaganje u nekretnine i ostali.

a) Izjava o usklađenosti

Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI).

b) Osnova mjerenja

Finansijski izvještaji sačinjeni su na osnovu istorijskog troška i na osnovu fer vrijednosti (finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti).

c) Korištenje pretpostavki i procjena

Presentacija finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj zahtjeva od rukovodstva korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki koje imaju efekta na prezentovanje vrijednosti sredstava i obaveza i objelodavljanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su raspoložive na dan sastavljanja finansijskih izvještaja a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procenjenih iznosa.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi od premija i prenosne premije

Prihodi od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premije u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije obračunate na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se unose u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Provizije i drugi troškovi koji se odnose na prenosne premije se razgraničavaju prema periodu kojem pripadaju. Prenosna premija (rezerva za nezarađene premije) se obezbjeđuje da bi se obuhvatili dijelovi fakturiranih premija koji se odnose na prihode narednih obračunskih perioda. Prenosna premija se obračunava na kraju obračunskih perioda.

Prenosna premija kod neživotnih osiguranja se obračunava metodom „pro rata temporis“ na fakturisanu ukupnu premiju osiguranja. Prenosna premija se ne obračunava u slučajevima kada se fakturisanje premije vrši na mjesečnoj osnovi.

3.2. Prihodi po osnovu kamata

Prihodi po osnovu kamata se najvećim dijelom odnose na obračunate kamate na oročene depozite i dijelom na kamate po osnovu ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti, i evidentirani su u obračunskom periodu u kome su prihodi i nastali.

3.3. Rezervisanja sredstava za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete

Društvo vrši rezervisanje za prijavljene, a nelikvidirane štete na osnovu pojedinačne procjene iznosa štete, koji će Društvo morati da plati, na bazi očekivanog iznosa isplate za svaku pojedinu rezervisanu štetu. Za prijavljene a nelikvidirane štete za koje nije utvrđena visina odštete, rezerviše se najmanje prosječan iznos likvidirane štete u obračunskom periodu za koji se utvrđuje finansijski rezultat. Iznos prijavljenih šteta koje će se isplaćivati u obliku rente rezerviše se u kapitalizovanom iznosu sadašnje vrijednosti svih budućih renti. Štete u sporu rezervišu se u iznosu za koji se očekuje da bi mogao biti utvrđen od strane suda.

3.4. Rezervisanja za nastale, a neprijavljene štete

Rezervisanje sredstava za nastale, a neprijavljene štete vrši se primjenom dvije metode obračuna. U skladu sa Pravilnikom Društvo je izvršilo obračun rezervacija za nastale neprijavljene štete metodom očekivane kvote šteta i metodom lančanih ljestvica. Rezervacija za nastale neprijavljene štete jednaka je višem rezultatu od prethodno pomenuta dva obračuna.

3.5. Troškovi tekućeg održavanja i opravki

Troškovi tekućeg održavanja i opravki opreme i nematerijalnih ulaganja su u izvještaju o ukupnom rezultatu u stvarno nastalom iznosu.

3.6. Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u Konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan izvještaja o finansijskom položaju, preračunati su u konvertibilne marke po zvaničnom kursu koji je važio na taj dan.

Neto pozitivne ili negativne kursne razlike nastale prilikom poslovnih transakcija u stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija izvještaja o finansijskom položaju iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na teret rezultata poslovanja.

3.7. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su odrediva nemonetarna sredstva koja služe za pružanje usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe. Kao nematerijalna ulaganja priznaju se sredstva koja ispunjavaju zahtjeve propisane standardom MRS 38 -nematerijalna ulaganja.

Nematerijalna ulaganja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine/ poreze koji se ne mogu odbiti i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti.

Amortizacija nematerijalnih ulaganja se vrši u toku korisnog vijeka pri čemu se primjenjuje proporcijalni metod amortizacije. Stopa amortizacije iznosi 16,82%.

3.8. Nekretnine, postrojenja i oprema

U nekretnine, postrojenja i opremu spadaju: zemljište, građevinski objekti, oprema, investicione nekretnine, ulaganja na tuđim nekretninama i opremi i nekretnine u pripremi.

U momentu nabavke ova imovina se vreduje po nabavnoj vrijednosti koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove pribavljanja sredstava.

Nakon početnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se vrednuje po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije i gubitka po osnovu obezbjeđenja).

Sadašnja vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme uvećava se za naknadna ulaganja po osnovu adaptacije, zamjene dijelova i generalnih popravki, pod uslovom da se ova ulaganja mogu izmjeriti i da ona produžuju korisni vijek sredstava.

Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme se vrši primjenom proporcionalne metode amortizacije. Na nabavnu vrijednost su primjenjene slijedeće amortizacione stope:

Vrsta sredstva	Vijek trajanja - godina	Stopa %
Građevinski objekti	77	1,30
Računarska oprema	5	20,00
Motorna vozila	6,45	15,50
Kancelarijski namještaj i ostala oprema	8-10	10-12,50

3.9. Investicione nekretnine

Investicione nekretnine su nekretnine koje Društvo kao vlasnik drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi obavljanja redovnog poslovanja iz registrovane djelatnosti.

Investicione nekretnine se vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti, investicione nekretnine se vrednuju po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije). Investicione nekretnine se amortizuju primjenom proporcionalnog metoda amortizacije. Primjenjuje se stopa amortizacije od 1,30%.

Na kraju poslovne godine Društvo je izvršilo procjenu investicionih nekretnina.

3.10. Ulaganja na tuđim nekretninama

Ulaganja na tuđim nekretninama su iskazana po nabavnoj vrijednosti, umanjena za ispravku vrijednosti i eventualna obezvrjeđenja. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uključujući carine, poreze koji se ne mogu odbiti i sve druge troškove dovođenja sredstva u stanje funkcionalne pripravnosti. Ulaganja u tuđe nekretnine se amortizuju proporcionalnom metodom amortizacije u skladu sa periodom korištenja nekretnina na kojima su izvršena ulaganja.

3.11. Obezvrjeđenje vrijednosti nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo Društva vrši provjeru obezvrjeđenosti nematerijalnih ulaganja, nekretnina postrojenja i opreme prikazane u poslovnim evidencijama. Ukoliko postoje indicije obezvrjeđenja vrši se procjena nadoknadivog iznosa. Ukoliko je nadoknadiivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u poslovnim evidencijama, vrijednost sredstva iskazanog poslovnim evidencijama se smanjuje do svoje nadoknadiive vrijednosti. Obezvrjeđenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Ako se kasnije poništi obezvrjeđenje, vrijednost sredstava prikazana u finansijskim izvještajima se povećava do promjenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklm godinama nije računalo obezvrjeđenje. Poništenje obezvrjeđenja se računa kao prihod tekućeg perioda.

3.12. Finansijski plasmani

Za potrebe mjerenja finansijskog sredstva nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva se klasifikuju u četiri kategorije:

- a) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- b) Ulaganja koja se drže do dospijeca
- c) Potraživanja i dati krediti
- d) Finansijska sredstva koja su raspoloživa za prodaju

Sve finansijske plasmane koji se drže do jedne godine Društvo klasifikuje kao kratkoročne, a plasmane koji se drže u periodu dužem od jedne godine Društvo klasifikuje kao dugoročne.

Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha su:

- a) Finansijska sredstva koja zadovoljavaju bilo koja od sledećih uslova:
 - stečen sa ciljem prodaje i/ili ponovne kupovine u bliskoj budućnosti
 - predstavljaju dio portfolia finansijskih sredstava kojima se upravlja zajedno i za koje postoji dokaz da su finansijska sredstva za kratkoročno ostvarenje dobiti ili
 - derivati, osim ako su označeni kao i da predstavljaju dio efektivnog hedžing instrumenta
- b) poslije početnog priznavanja naznačena od strane entiteta po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Finansijska sredstva namjenjena trgovanju se inicijalno vrednuju po fer vrijednosti. Fer vrijednost kod ovog tipa finansijskih sredstava ne uključuje transakcione troškove koji se mogu direktno pripisati kupovini

/sticanju/izdavanju finansijskog sredstva. Ovi troškovi se u cjelosti evidentiraju na teret bilansa uspjeha u trenutku kupovine/sticanja/izdavanja.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava namjenjeni trgovanju se vrši po fer vrijednosti koja se određuje na aktivnom tržištu (berzi) i predstavlja ponuđenu cijenu berze na dan vrednovanja finansijskog sredstva. Promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava namijenjenih trgovanju obuhvataju se u korist/teret bilansa uspjeha perioda u kome su nastale.

Hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeca

Ulaganja u hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeca vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, korištenjem metoda efektivne kamatne stope. Amortizovana vrijednost je nabavna vrijednost umanjena za otplate glavnice, korigovana za svaku razliku između nabavne vrijednosti i iznosa dospijeca i umanjena za bilo koji otpis usljed obezvrjeđenja ili nenaplativosti. Efektivna kamatna stopa je stopa po kojoj se diskontuje očekivani tok budućih gotovinskih plaćanja do dospijeca.

Potraživanja i dati krediti

Potraživanja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti uz korekciju za ispravku vrijednosti po osnovu obezvrjeđenja vrijednosti ili nenaplativosti. Ispravka vrijednosti potraživanja vrši se na osnovu procjene rukovodstva Društva, i to indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospijeca za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana.

Procjena ispravke vrijednosti potraživanja vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 10/09, u daljem tekstu: Pravilnik) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika i načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 91/14). Kriterijumi utvrđeni navedenim Pravilnikom za procjenjivanje ispravke vrijednosti potraživanja navedeni su u napomeni 3.16.

Dati krediti se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korištenjem metoda efektivne kamatne stope. Amortizovana vrijednost je nabavna vrijednost umanjena za otplate glavnice, korigovana za svaku razliku između nabavne vrijednosti i iznosa dospijeca i umanjena za bilo koji otpis usljed obezvrjeđenja ili nenaplativosti.

Hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju obuhvataju finansijska sredstva koja nisu klasifikovana u prethodnoj grupi finansijskih sredstava.

Početno vrednovanje finansijskih sredstava koja su raspoloživa za prodaju vrši se po nabavnoj vrijednosti uvećanoj za transakcione troškove koji se direktno mogu pripisati njihovoj kupovini/sticanju/izdavanju.

Naknadno vrednovanje finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju vrši se po fer vrijednosti. Fer vrijednost se određuje na aktivnom tržištu (berzi) i predstavlja ponuđenu cijenu berze na dan vrednovanja finansijskog sredstva. U slučaju odsustva aktivnog tržišta naknadno vrednovanje se vrši na osnovu najbolje procjene o iznosu fer vrijednosti izvršenih ulaganja korištenjem metoda diskontovanja novčanih tokova ili oslanjanjem na mišljenje nezavisnog eksperta.

Promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju evidentiraju se direktno u kapitalu.

Ukoliko Društvo utvrdi dugoročni i značajan pad fer vrijednosti na sredstvu raspoloživom za prodaju, svi kumulirani gubici priznati direktno u kapitalu se prenose sa pozicije kapitala u bilans uspjeha, iako sredstvo nije isknjiženo.

Društvo u svom portfoliju nema hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju.

Prestanak priznavanja finansijske imovine

Društvo će prestati priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i nagrade od vlasništva sredstva na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i povrate od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu.

Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani koji se odnose na ulaganja u formiranje rezervnog fonda Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini i Fonda za naknadu šteta Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, iskazani su po nominalnoj vrijednosti na dan ulaganja, uvećane za pripisanu kamatu.

Ostali dugoročni finansijski plasmani se odnose na dugoročno oročena novčana sredstva kod banaka i dugoročne zajmove date pravnim licima.

Potraživanja za premije

Potraživanja za premije obuhvataju potraživanja za premiju i učešća u naknadama šteta u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko postoji vjerovatnoća da Društvo neće biti u stanju da naplati sve dospjele iznose prema ugovorenim uslovima, rukovodstvo procjenjuje iznos ispravke vrijednosti kojom se potraživanje svodi na realnu vrijednost terećenjem ostalih rashoda.

Procjenjivanje pozicija aktive

Društvo vrši procjenjivanje pozicija aktive u skladu sa Pravilnikom o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 10/09, u daljem tekstu: Pravilnik).

Pozicije aktive klasifikuju se u kategorije, zavisno od stepena naplativosti, koji se određuje na osnovu broja dana koliko je prekoračen rok dospijeca, procjene finansijskog položaja dužnika i kvaliteta instrumenata obezbjeđenja naplate. Rezervisanja za potencijalne gubitke terete rezultat poslovanja Društva.

U skladu sa Pravilnikom, sva potraživanja Društva razvrstavaju se u sljedeće kategorije:

1) Prva kategorija:

- a) potraživanja od dužnika čija je finansijska sposobnost zadovoljavajuća po svim kriterijumima,
- b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje blagovremeno, a izuzetno s docnjom do tri mjeseca;

2) Druga kategorija:

- a) potraživanja od dužnika čija finansijska sposobnost nije zadovoljavajuća, ali se ne očekuje njeno pogoršanje, osim potraživanja od nesolventnog i nelikvidnog dužnika,

b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje s docnjom do pet, a izuzetno s docnjom do šest mjeseci;

3) *Treća kategorija:*

a) potraživanja od dužnika čija finansijska sposobnost nije zadovoljavajuća posebno ako se uzme u obzir kriterijum solventnosti ili likvidnosti,

b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje s docnjom do sedam, a izuzetno s docnjom do devet mjeseci;

4) *Četvrta kategorija:*

a) potraživanja od dužnika u stečaju ili od dužnika za koga se osnovano može očekivati da će nad njim biti otvoren stečaj,

b) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze izmiruje s docnjom od preko devet mjeseci,

v) potraživanja od dužnika koji svoje obaveze po osnovu premije neživotnog osiguranja ne plaća poslije isteka perioda osiguranja, a ako je taj period duži od jedne godine, ne plaća ih poslije isteka godinu dana od započinjanja perioda osiguranja za tu godinu,

g) potraživanja od dužnika koji obaveze po osnovu premije reosiguranja ne plaća poslije isteka perioda reosiguranja, a ako je taj period duži od jedne godine, ne plaća ih poslije isteka godinu dana od započinjanja perioda reosiguranja za tu godinu,

d) potraživanja od lica koje je povezano lice s društvom za osiguranje, a koja bi inače bila klasifikovana u drugu ili treću kategoriju.

Iznos rezervisanja za potencijalne gubitke dobija se primjenom sljedećih procenata na bruto iznos potraživanja od komitenata:

Kategorija	% rezervisanja
Prva	5%-10%
Druga	25%-50%
Treća	50%-75%
Četvrta	100%

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Gotovinski ekvivalenti i gotovina uključuju gotovinu u blagajni, depozite kod komercijalnih banaka, kao i visoko likvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti.

Izdvojena sredstva za preventivu

Izdvojena sredstva za preventivu obrazuju se izdvajanjem iz bruto premija svih vrsta osiguranja. Izdvojena sredstva za preventivu se mogu koristiti za potrebe preventive u skladu sa internim aktom i propisima za preventivu, kao i evropskim standardima donijetim od strane Evropskog komiteta osiguranja. Izdvojena sredstva obrazuju se izdvajanjem u visini 1% od bruto premije obaveznih vidova osiguranja.

Finansijske obaveze

Finansijske obaveze obuhvataju kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale obaveze.

Finansijske obaveze se inicijalno priznaju u iznosu primljenih sredstava. Nakon početnog priznavanja finansijske obaveze se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata umanjena za otplate glavnice, uvećana za iznose kapitalizovanih kamata i umanjena za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca. Finansijske obaveze su iskazane po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem efektivne kamatne stope. Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

3.13. Porezi i doprinosi

Tekući porez na dobitak

Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Tekući porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava primjenom propisane poreske stope od 10% na osnovicu utvrđenu poreskim bilansom, koju predstavlja iznos dobitka prije oporezivanja po dobitku efekata usklađivanja prihoda i rashoda u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske.

Poreski propisi Republike Srpske ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povrat poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema izvještaju o finansijskom položaju – bilansu stanja, za privremene razlike proizašle iz razlike između poreske osnovice potraživanja i obaveza u bilansu stanja i njihove knjigovodstvene vrijednosti. Važeće poreske stope na dan bilansa stanja ili poreske stope koje su nakon tog dana stupile na snagu, koriste se za utvrđivanje razgraničenog iznosa poreza na dobitak. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će vjerovatno postojati oporezivi dobitak od kojeg se prenijeti poreski gubitak i krediti mogu umanjiti.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi uključeni su u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost uvedena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine. Članom 25 navedenog Zakona usluge osiguranja i reosiguranja su oslobođene plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

3.14. Beneficije za zaposlene

a) Porezi i doprinosi za obezbjeđenje socijalne sigurnosti zaposlenih

U skladu sa domaćim propisima i usvojenom računovodstvenom politikom, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim državnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze uključuju doprinose na teret zaposlenih u iznosima koji se obračunavaju primjenom specifičnih, zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku obavezu da izvrši obustavu obračunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov račun izvrši prenos obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih državnih fondova. Doprinosi na teret zaposlenih knjiže se na teret troškova u periodu na koji se odnose.

b) Obaveze po osnovu otpremnina

U skladu sa Pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine, radnicima koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, prilikom odlaska u penziju u visini tri prosječne plate Društva ili tri prosječne plate radnika, ako je to za njega povoljnije. Kao osnovica za obračun uzima se najveća mjesečna plata ostvarena u poslednjih 12 mjeseci prije ostvarivanja prava na penziju. Na osnovu IAS 19 – Primanja zaposlenih zahtijeva se obračun i evidentiranje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine.

3.15. Izvještavanje po segmentima

Segment je zasebno prepoznatljiv dio društva koji je angažovan na pružanju usluga (poslovni segment) ili na pružanju usluga u određenom ekonomskom okruženju (geografski segment) koji u sebi sadrži rizike i koristi različite od onih u drugim segmentima.

4. RAČUNOVODSTVENE PROCJENE I PRETPOSTAVKE

Ove objave nadopunjuju bilješku o upravljanju izmjenjenim rizicima i bilješku o upravljanju rezervama osiguranja.

Društvo sačinjava procjene i pretpostavke o budućnosti. Takve pretpostavke i procjene, po definiciji će rijetko odgovarati stvarnim rezultatima.

Procjene vezane uz rezervacije za ugovore o osiguranju predstavljaju najznačajniji izvor neizvjesnosti procjena.

4.1. Glavni izvori neizvjesnosti promjena

Procjene neizvjesnosti vezane uz rezerve.

Najznačajnije promjene vezane za finansijske izvještaje Društva odnose se na formiranje rezervi. Društvo ima razumno oprezan pristup formiranju rezervisanja u skladu sa regulativom Agencije za osiguranje RS.

Dobici od umanjenja vrijednosti zajmova i potraživanja.

Potrebe za umanjivanjem vrijednosti imovine koja se vodi po amortizovanom trošku se primjenjuje kako je navedeno u računovodstvenoj politici.

Procjena neizvjesnosti rizika uz sudske sporove.

Za sudske postupke koji se vode protiv društva, ali se ne odnose na štete, Društvo je formiralo rezervu. Društvo računa poreske obaveze u skladu sa poreskim propisima RS. Poreske prijave odobrava poreska uprava koja ima pravo na naknadne kontrole.

Regulatorni zahtjevi

Agencija za osiguranje RS je ovlaštena za provođenje regulatornog nadzora nad poslovanjem Društva i može zahtijevati izmjene knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u skladu sa odgovarajućim propisima.

4.2. Ključne računovodstvene prepostavke u primjeni računovodstvenih politika

a) Upravljanje rizikom osiguranja

Primarni rizik kojem je društvo izloženo po ugovorima o osiguranju je rizik da stvarne štete i naknade, ili vrijeme njihovog nastanka, bude različito od očekivanih. Na ovo utiču učestalost i veličina šteta, stvarne isplate naknada i naknadni razvoj dugoročnih šteta. Cilj Društva je da osigura da rezerve društva budu dovoljne za pokriće ovih obaveza.

Rizik osiguranja se odnosi na neizvjesnost osiguranja kao djelatnosti. Najznačajnije komponente rizika osiguranja su premijski i rizik rezervisanja. Oni se tiču adekvatnih premijskih tarifa i adekvatnih rezervisanja u odnosu na obaveze iz osiguranja i kapitalnom osnovu.

Premijski rizik je prisutan u trenutku izdavanja polise prije nego što se dogodi osigurani slučaj te predstavlja rizik da će troškovi i štete koje će nastati biti veći od primljenih premija. Rizik rezervi predstavlja rizik da je ukupan nivo tehničkih rezervi krivo procjenjen ili da će stvarne štete varirati oko statističke srednje vrijednosti. Rizik odustajanja predstavlja neočekivano veću ili manju premijsku stopu odustajanja od polisa.

Upravljanje rizicima

Društvo upravlja rizikom osiguranja kroz procedure odobravanja transakcija, cijena usluga i reosiguranjem. Strategija pribave teži diverzifikaciji koja će osigurati uravnotežen portfelj. Društvo reosigurava dio rizika pribave kako bi se kontrolisala izloženost gubicima i zaštitio kapital. Adekvatnost obaveza procjenjuje se uzimajući u obzir odgovarajuću imovinu.

Koncentracija rizika osiguranja

Uprava Društva vjeruje da Društvo nema značajnih koncentracija izloženosti prema bilo kojoj skupini osiguranika.

b) Osnovne pretpostavke koje imaju najveći uticaj na priznatu imovinu, obaveze, prihode i rashode iz poslovanja

Na datum izvještavanja formira se rezervacija za procijenjeni konačan trošak podmirenja svih nastalih šteta koje proizilaze iz događaja nastalih do tog datuma, bilo da je prijavljena ili ne, skupa sa odgovarajućim troškovima obrade štete umanjeno za već likvidirane iznose.

Obaveze za prijavljene štete (RBNS) je procijenjena posebno za svaku pojedinačnu štetu uzevši u obzir okolnosti, dostupne informacije od procjenitelja i dokaze o iznosima sličnih šteta. Pojedinačne štete se redovno pregledavaju i rezerva se redovno ažurira kada se prijave nove informacije.

Udio reosiguranja se određuje na osnovu ugovora o reosiguranju koji je vrijedio u trenutku nastanka štete. Procjena rezervi za nastale neprijavljene štete (IBNR) je podložna većem stepenu neizvjesnosti nego rezerve za prijavljene štete.

Ključne metode za obračun IBNR, koje se nisu mjenjale u odnosu na prethodnu godinu su:

- Metoda ulančanih ljestvica
- Metoda očekivane kvote šteta

Pretpostavke koje imaju najveći uticaj na mjerenje iznosa rezervi za neživotna osiguranja su sledeće:

Očekivana kvota šteta

Kvota šteta predstavlja omjer nastalih šteta u odnosu na zarađene premije. Očekivana kvota šteta prati trend kvote šteta proteklih godina.

Preostali faktor razvoja šteta

Za štete „dugog repa“ nivo rezervi u velikoj mjeri zavisi o procjeni razvoja šteta od poslednje godine razvoja za koju postoje istorijski podaci do konačnog razvoja. Preostali faktori razvoja šteta se procjenjuje matematičkim metodama ili se baziraju na aktuarskoj procjeni.

a. Test adekvatnosti obaveza

Očekivani novčani tokovi vezani za štete i troškove se procjenjuju na osnovu iskustva iz proteklog perioda i usklađuju za značajne pojedinačne gubitke za koje se ne očekuje da će se ponoviti. Test je proveden na ukupnom neživotnom portfelju.

b. Osjetljivost dobiti ili gubitaka na promjene značajnih varijabli

U neživotnim osiguranjima, varijable koje imaju najveći uticaj na obaveze osiguranja odnose se na nastanak šteta i promjene u troškovima.

4.3. Odredbe i uslovi ugovora o osiguranju koje imaju značajni uticaj na iznos, vrijeme i neizvjesnost budućih novčanih tokova

Društvo nudi osiguranje nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje vozila koja se kreću po kopnu, osiguranje vazduhoplova, osiguranje plovila, osiguranje robe u prevozu, osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, vazduhoplove i plovila, osiguranje od opšte građanske odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje garancija, osiguranje od različitih finansijskih gubitaka i osiguranje pomoći. Društvo ima mogućnost uvećanja premije kao i odbijanje šteta koje proizilaze iz prevara. Buduće štete su glavni izvor neizvjesnosti koji utiče na iznos i vrijeme budućih novčanih tokova. Iznos plaćen po pojedinoj šteti je ograničen sumom osiguranja koja je utvrđena u polisi osiguranja.

Ostali značajni izvori neizvjesnosti vezani za neživotna osiguranja proizilaze iz regulative koja daje pravo prijave štete prije stupanja na snagu zastare (3 godine). Ova odredba je posebno značajna za trajnu invalidnost koja proizilazi iz osiguranja nezgode.

4.4. Upravljanje finansijskim rizicima

Ovi rizici uključuju tržišni, kreditni i rizik likvidnosti. Svaki od ovih rizika je opisan dalje u tekstu sa sažetkom načina na koje Društvo upravlja tim rizikom.

Tržišni rizik

Tržišni rizik uključuje tri vrste rizika:

- Valutni rizik – rizik da će se vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene kursa.
- Rizik promjene kamatnih stopa – rizik da će se fer vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene u tržišnim kamatnim stopama.
- Cjenovni rizik – rizik da će se vrijednost ili budući novčani tokovi finansijskih instrumenata mijenjati zbog promjene cijena na tržištu.

Kamatni rizik

Društvo nema obaveze po uzetim kreditima i promjene kamatnih stopa ne utiču na nivo tehničkih rezervi. Sva kamatorna ulaganja Društva na dan izvještavanja nose fiksnu kamatnu stopu tako da ne bi bilo direktnog efekta na dobit ili gubitak u slučaju promjene kamatnih stopa.

Cjenovni rizik

Glavni izvor izloženosti cjenovnom riziku su ulaganja u hartije od vrijednosti. Cilj Društva je ulaganje u diverzifikovani portfelj visoko kvalitetnih, likvidnih HOV. Portfelj Društva je ograničen parametrima koje donosi Uprava društva i regulatorni organ.

Rizik promjene kursa

Društvo je izloženo riziku promjene kursa kroz transakcije u stranim valutama. Te transakcije su uglavnom vezane za likvidirane ino štete. Obim i značaj tih transakcija i eventualni rizik u vezi sa njima praktički ne mogu uticati na dobitak ili gubitak Društva.

Kreditni rizik

U toku svog redovnog poslovanja Društvo je izloženo kreditnom riziku. Kreditni rizik se odnosi na rizik da druga strana neće izmiriti svoje ugovorene obaveze ili će rezultirati finansijskim gubitkom. Izloženost Društva i kreditni rejting klijenta stalno se nadgledaju a ukupna vrijednost zaključnih finansija je razdijeljena između odobrenih klijenata. Društvo permanentno prati finansijske struje i poslovanje svojih značajnih komitenata odnosno izloženosti riziku deponovanja i ulaganja sredstava.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti nastaje kao rezultat finansijskih aktivnosti Društva i upravljanja pozicijama. U izvještajnom periodu. Društvo je vodilo računa o likvidnosti i na taj se način štitilo od prekomjerne izloženosti riziku bočne strukture i strukture neusklađenosti imovine sa obavezama. Rukovodstvo Društva svakodnevno razmatra izvještaj i stanje deponovanih sredstava. Empirijski se utvđuje kritični dan za likvidnost Društva, odnosno datumi značajnog odliva sredstava. Na osnovu identifikacije raspoloživih sredstava i dnevno utvrđenih

potreba, donosi se odluka o korištenju sredstava. Dugoročna značajna finansijska ulaganja odnose se na dugoročno oročene depozite u komercijalnim bankama u RS o čemu je bilo riječi u prethodnom tekstu. Ulaganja su iskazana u vrijednosti oročenih depozita.

Upravljanje kapitalom

Politika upravljanja kapitalom Društva je:

- Stroga primjena zakonskih propisa u vezi obračuna kapitala i garantnog fonda u svrhe primjene pravila o upravljanju rizicima.
- Takođe, kapital Društva ne može biti manji od margine solventnosti izračunate po pravilniku 1/3 margine solventnosti (garantnog fonda) i minimalnog iznosa garantnog fonda propisanog Zakonom.

Na dan 31.12.2024. godine Društvo raspolaže sa akcionarskim kapitalom od 7.250.000,00 KM, bazičnim kapitalom u iznosu 9.359.777,86 KM (ispunjene zakonske odredbe, minimalnim garantnim fondom u iznosu od 3.500.000 KM, te marginom solventnosti u iznosu 5.382.902,38 KM).

5. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

5.1. Nematerijalna ulaganja

Opis	Ostala nematerijalna ulaganja	Ukupno
Nabavna vrijednost:		
Stanje na početku godine	290.686	290.686
Povećanja:		
Nove nabavke	3.017	3.017
Stanje na kraju godine	293.703	293.703
Kumulirana ispravka vrijednosti		
Stanje na početku godine	152.940	152.940
Povećanja:		
Amortizacija	45.243	45.243
Stanje na kraju godine	198.183	198.183
Neto sadašnja vrijednost:		
31.decembar 2024. godine	95.520	95.520
Neto sadašnja vrijednost:		
31.decembar 2023. godine	137.745	137.745

Nematerijalna ulaganja na dan izvještavanja, u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna sredstva, iskazana su prema nabavnoj vrijednosti umanjenoj za amortizaciju. Amortizacija nematerijalnih ulaganja se vrši u toku korisnog vijeka pri čemu se primjenjuje proporcionalni metod amortizacije. Stopa amortizacije iznosi 16,82%. Nematerijalna ulaganja na dan 31.12.2024. godine iznose 95.521 KM.

5.2. Nekretnine postrojenja i oprema

Opis	Zemljište	Oprema	Avansi i investicije u toku	Investicione nekretnine	Građevinski objekti	Ukupno nekretnine i oprema
Nabavna vrijednost						
Stanje 01.januar 2024. godine	347.174	4.062.632	3.431.993	10.311.640	788.006	18.941.445
Povećanja		345.713		1.290.927	0	1.636.640
Smanjenja			239.565	1.573.529		1.813.094
Stanje 31. decembar 2024. godine	347.174	4.304.336	3.192.427	10.029.038	788.006	18.660.981
Ispravka vrijednosti						
Stanje 01. januar 2024. godine		2.693.668		660.436	94.623	3.448.727
Povećanja		523.366		124.991	10.244	658.601
Smanjenja				139.817		139.817
Stanje 31. decembar 2024. godine		3.113.025		645.610	104.867	3.863.502
Sadašnja vrijednost						
Stanje 31. decembar 2024. godine	347.174	1.368.964	3.431.993	9.651.204	693.383	15.492.718
Stanje 31. decembar 2023. godine	347.174	1.191.312	3.192.427	9.383.429	683.139	14.797.481

Vrijednost zemljišta kao bilansne pozicije, na dan 31.12.2024. godine iznosi 347.174 KM.

U toku 2024. godine izvršena je nabavka nove opreme u iznosu od 345.713 KM. Nabavka se većim dijelom odnosi na proširenje voznog parka društva to jest kupovinu određenog broja službenih automobila kao i nabavku kancelarijskog namještaja i računarske opreme za novootvorene poslovne jedinice. Tekuća amortizacija iznosi 523.366 KM a sadašnja vrijednost na dan 31.12.2024. godine 1.368.964 KM.

Investicione nekretnine su nepokretnosti (zemljišta ili zgrade, ili dijelovi zgrada ili i jedno i drugo) koje Društvo drži radi ostvarivanja prihoda od izdavanja nekretnine ili radi uvećanja vrijednosti kapitala ili radi i jednog i drugog a ne radi upotrebe za obavljanje vlastite djelatnosti u okviru redovnog poslovanja.

Ukupna vrijednost investicionih nekretnina na dan 31.12.2024 godine iznosi 9.383.429 KM.

U toku godine izvršena je prodaja poslovnog objekta Društva u Čelincu, a krajem godine stavljen je u upotrebu poslovni objekat u Istočnom Sarajevu. Ulaganja u građevinske objekte u toku 2024. godine nije bilo.

Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema i investicione nekretnine u pripremi iznose 3.192.427 KM.

Pregled investicija u toku i datih avansa:

Opis	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
Poslovni objekat u Banjoj Luci	2.719.719	2.884.991

Suvlasnički dio nekretnine u Sarajevu (za smještaj Biroa zelene karte BiH)	47.666	47.666
Građevinski objekat u izgradnji – Kostajnica	347.123	347.123
Suvlasnički dio poslovnog prostora (Agnecija za nadzor osiguranja FBiH)	75.846	75.846
Suvlasnički dio poslovnog prostora (Biro ZK)	2073	
Građevinski objekat u izgradnji – Istočno Sarajevo		76.367
Ukupno:	3.192.427	3.431.993

Nabavna vrijednost investicija u toku je formirana po osnovu ugovora o izgradnji i računa dobavljača o isporukama dobara i izvršenim uslugama.

5.3. Učešća u kapitalu i ostali dugoročni finansijski plasmani

Opis	Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	Ostali dugoročni finansijski plasmani	Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	Ukupno
Sadašna vrijednost				
31.12.2024. godine	1.020.207	4.852.241		5.872.448
31.12.2023. godine	803.515	3.684.013	1.700.000	6.187.529

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica odnosi se na ulaganje u akcije sledećih mikrokreditnih Društava:

Opis	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
MKD KREDIS		439.447
MKD AURIS	1.020.207	364.068
Ukupno:	1.020.207	803.515

Pozicija učešće u kapitalu ostalih pravnih lica manja je za 223.797 KM.

Vrijednost akcija pravnog lica „MKD Auris“ Banja Luka i „MKD Kredis“ Banja Luka vrednovana je prema vrijednosti učešća Društva u osnovnom kapitalu nevedenih mikrokreditnih društava, uvećanog za dobit tekuće godine.

Ostali dugoročni plasmani odnose se na:

Opis	31. decembar 2024.	31. decembar 2023.
<i>Obavezna dugoročna ulaganja:</i>		
Biro zelene karte u BiH	683.708	658.642
Dugoročni zajam-AC Alfa	2.332.780	1.500.000

Dugoročni zajam-ostali	1.835.753	1.525.371
<i>Ispravka vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana</i>	0	0
Ukupno:	4.852.241	3.684.013

Dugoročni finansijski plasmani na dan 31. decembar 2024. godine iznose 4.852.241 KM i odnose se na sredstva uplaćena za formiranje sredstava rezervnog fonda i fonda za naknadu šteta Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, te na dugoročni zajam privrednom društvu AC Auto Alfa d.o.o. u visini od 2.332.780 KM. Zajam je osiguran založnim pravom prvog reda na nekretnini u skladu sa pravilnikom o ulaganju sredstava društava za osiguranje za pokriće tehničkih rezervi društva. Odobrena su dva zajma privrednom društvu AC Auto Alfa Zajmovi su odobreni u iznosima od 750.000 KM i 450.000 KM, oba se odobravaju nenamjenski. Takođe, odobren je jedan dugoročni zajam preduzeću Alfa sistem d.o.o. Zajam odobren preduzeću Alfa sistem odobren je u iznosu od 1.250.000 KM sa rokom otplate od 60 mjeseci uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 6%.

Sredstva u Rezervnom fondu Biroa Zelene Karte BiH iznose 401.563 KM. Ovaj fond je ustanovljen na nivou BiH po osnovu reosiguranja zelene karte. Sredstva se formiraju po osnovu utvrđenog broja samopridržaja, pomnoženim sa ugovornim samopridržajem reosiguravajućeg pokrića. Sredstva Rezervnog fonda se tretiraju kao unaprijed plaćena sredstva po nastalim prijavljenim, i nastalim a neprijavljenim štetama zelene karte, a sve u skladu sa međunarodnim sporazumima.

Ova sredstva se koriste za plaćanje odštetnih zahtjeva koje Birou ZK BiH dostave drugi nacionalni biro na iznose manje od iznosa samopridržaja reosiguravajućeg pokrića.

Takođe, ova sredstva se mogu koristiti i za plaćanje šteta po osnovu Fonda za naknadu šteta.

Fond za naknadu šteta od 282.145 KM je takođe ustanovljen na nivou Države BiH i služi za nadoknadu šteta prema oštećenicima iz zemlje i inostranstva u slučaju da društvo iz BiH nije izvršilo isplatu štete zbog likvidacije, stečaja i slično. Upravni odbor Biroa Zelene Karte BiH na sjednici održanoj 15.12.2011. godine donio je Odluku broj: 04-01-2-4174-6/11 o donošenju „Finansijskog plana Fonda za naknadu šteta za 2011. godinu“ i načinu popunjenja Fonda za naknadu šteta za 2012. godinu. Na osnovu ovog akta članice su bile dužne uplatiti iznos od 500.000 KM. Ukupna vrijednost sredstava angažovanih u ovim fondovima je 683.708 KM.

5.4. Zalihe i dati avansi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
Materijal	3.399	4.947
Zalihe, neto	3.399	4.947
Bruto dati avansi	227.979	201.477
Ispravka vrijednosti datih avansa	183.629	170.036
Dati avansi – ukupno:	44.350	31.441
Zalihe i dati avansi – ukupno:	47.749	35.824

5.5. Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi štete i ostali kupci

„OSIGURANJE AURA “ A.D. BANJA LUKA

Opis	Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	Potraživanja po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u zemlji	Potraživanja po osnovu učešća u šteti u zemlji	Ostali kupci	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	1.686.043	69.731	183.172	62.312	2.001.257
Bruto stanje na kraju godine	2.120.290		261.797	130.690	2.512.777
Ispravka vrijednosti na početku godine	672.047			37.165	709.212
Ispravka vrijednosti na kraju godine	529.546			37.164	566.710
Neto stanje					
31.12.2024. godine	1.590.744	0	261.797	93.526	1.946.067
31.12.2023. godine	1.013.995	69.731	183.172	25.147	1.292.045

5.6. Druga potraživanja

Opis	Potraživanja iz specifičnih poslova	Druga potraživanja	Ukupno
Bruto stanje na početku god. godine	1.080.676	621.785	1.702.461
Bruto stanje na kraju godine	2.210.650	490.900	
Ispravka vrijednosti na početku godine	75.843	23.494	99.337
Ispravka vrijednosti na kraju godine	75.845		99.337
Neto stanje			
31.12.2024. godine	2.034.805	490.900	2.525.705
31.12.2023. godine	1.004.833	598.291	1.603.124

Potraživanja iz specifičnih poslova na dan bilansa obuhvataju:

Naziv	Bruto	Ispravka	Neto
Dati avansi za štete	54.273		51.576
Potraživanja po osnovu prava na regres	1.788.177	30.309	1.757.868
Potraživanja za provizije iz poslova osiguranja i reosiguranja	141.584		124.206
Potraživanja za uslužno izvršen uviđaj	36.338		26.628
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova	90.275	45.535	44.740
Ukupno:	2.110.650	75.845	2.034.805

Druga kratkoročna potraživanja na dan bilansa obuhvataju:

Naziv	Bruto	Ispravka	Neto
Potraživanja za kamatu	174.712		274.233
Akontacija poreza na dobit	301.532		301.532

Ostala potraživanja	14.656		14.656
Ukupno:	490.900		490.900

5.7. Kratkoročni finansijski plasmani

Opis	Kratkoročni finansijski plasmani u zemlji	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	66.230	9.265.028	9.331.258
Bruto stanje na kraju godine	66.230	9.477.894	
Ispravka vrijednosti na početku godine	66.230		66.230
Ispravka vrijednosti na kraju godine	66.230		
Neto stanje			
31.12.2024. godine	0	9.477.894	9.477.894
31.12.2023. godine	0	9.265.028	9.265.028

Kratkoročni finansijski plasmani obhvataju pozajmice fizičkim i pravnim licima. Društvo je u skladu sa Pravilnikom o procjeni bilansnih i vanbilansnih pozicija društava za osiguranje izvršilo ispravku vrijednosti ovih plasmana.

Finansijska sredstva po fer vrijednosti obuhvataju:

- ulaganje u obveznice, hartije od vrijednosti čiji je emitent ili garant BiH, Republika Srpska, Centralna banka BiH i fondovi iz člana 8. Zakona o Investiciono – razvojnoj banci Republike Srpske. Na dan bilansa struktura ulaganja u ove hartije je sljedeća:

Oznaka	Količina	Cijena	Vrijednost
RSRS -O-E	399.839	0,09900	39.584
RSRS -O-F	650.630	0,09900	64.412
RSRS -O-G	519.840	0,09890	51.412
RSRS -O-H	94.000	0,19798	18.610
RSRS -O-I	430.251	0,29097	125.190
RSRS -O-K	352.395	0,48485	170.859
RSRS -O-L	185.000	0,68229	126.224
RSRS -O-M	82.540	0,78384	64.698
RSRS -O-N	200.000	0,87480	174.960
RSBD-O18	1.500	999,900	1.499.850
RSBD -O19	1.000	1.000,00	1.000.000
RSBD-O19	530	1.000,00	530.000
RSRS-O-I	40.000	0,29097	11.639
RSRS-O-J	19.000	0,38796	7.371

„OSIGURANJE AURA“ A.D. BANJA LUKA

RSRS-O-K	230.454	0,48485	111.736
RSRS-O-L	192.131	0,68229	131.089
RSBD-O26	2.200	968,30	2.130.260
RSBD-O32	600	1.000,00	600.000
RSBD-O35	1.000	1.030,00	1.030.000
RSBD-O038	500	1.100,00	550.000
	3.403.410		8.437.894

ulaganje u obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na službenom berzanskom tržištu u RS, odnosno BiH. Na osnovu Člana 9, Stav 1, Tačka 5 Društvo je izvršilo ulaganje u obveznice emitenta MKD Auris a.d. Banja Luka.. Na dan bilansa struktura je sljedeća:

Oznaka	Količina	Cijena	Vrijednost
AURS-O-A			240.000
AURS-O-B	800	1.000	800.000
Ukupno:	1.200		1.040.000

5.8. Gotovina

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2024.
Poslovni računi - domaća valuta	988.257	1.411.603
Poslovni račun – strana valuta	13.686	11.402
Blagajna - domaća valuta	31.953	15.876
Ispravka vrijednosti - domaća valuta	-3.362	-3.632
Ispravka vrijednosti - strana valuta	-3.398	-3.398
Gotovina i ekvivalenti gotovine – ukupno:	1.026.868	1.431.851

Na dan bilansa novčana sredstva na poslovnim računima u domaćoj valuti čine novčana sredstva na računima kod sledećih banakau oba entiteta:

Naziv Banke	Iznos
BPŠ (Komercijalna) Banka a.d. Banja Luka	244.485
Atos (Sberbank) a.d. Banja Luka	5.234
Pavlović Banka Int. a.d. Banja Luka	67.520
UniCredit Banka d.d. Mostar	59.200
Nova banka a.d. Banja Luka	518.738
Banka Srpske a.d. Banja Luka	3.632
Ziraat bank BH d.d. Sarajevo	49.879
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo	16.371
Intesa Sanpaolo bank d.d. Sarajevo	23.198

Ispravka vrijednosti - domaća valuta	-3.632
Ukupno:	984.625

5.9. Aktivna vremenska razgraničenja

Opis	31.decembra 2024.	31. decembra 2023.
Razgraničeni troškovi pribave	3.596.980	3.263.575
Ostala aktivna vremenska razgraničenja	535.718	422.257
Prenosna premija koja pada na teret reosigurača i saosigurača	964.747	766.603
Rezervisane štete koje padaju na teret saosiguravača i reosigu.	44.209	14.120
Aktivna vremenska razgraničenja – ukupno:	5.141.654	4.466.555

Najveću stavku u strukturi ove pozicije čine razgraničeni troškovi pribave koji u strukturi AVR-a učestvuju sa 69,96% i pokazuju rast za 10,22%.

U ostala razgraničenja spadaju: Unaprijed plaćeni troškovi za štete, Unaprijed plaćeni troškovi zakupa, Unaprijed plaćeni troškovi po osnovu ostalih ugovora, Unaprijed plaćeni troškovi reklamnog prostora i ostalo.

5.10. Kapital

Opis	31.decembra 2024.	31. decembra 2023.
Akcijski kapital	7.250.000	7.250.000
Zakonske rezerve	584.179	562.541
Neraspoređeni dobitak ranijih godina	1.621.120	1.210.021
Neraspoređeni dobitak tekuće godine	648.187	432.735
Kapital-ukupno:	10.103.486	9.455.298

Pozicija kapitala bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu 6,85 %. Kapital Društva formiran je u skladu sa ugovorom o osnivanju Društva i Statutom.

Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo za obavljanje poslova osiguranja na osnovu Rješenja Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 071-0-REG-07-002637 od 14. novembra 2007. godine.

Struktura akcijskog kapitala Društva na dan 31. decembar 2024. godine je sljedeća:

Akcionari	Broj akcija	Iznos KM	%
Obične akcije:			
Zoran Tunjić	52.500	5.250.000	100
Povlaštene akcije:			
Zoran Tunjić	19.989	1.998.900	99,9824
Branislav Gecić	10	1.000	0,016

„OSIGURANJE AURA“ A.D. BANJA LUKA

Alibabić Samed	1	100	0,0016
Ukupno:	72.500	7.250.000	100

Svaka redovna akcija daje pravo na 1 glas. Sve akcije su uplaćene u cjelosti, izdane u namaterijalizovanom obliku, slobodno su prenosive i vode se kod Centralnog registra HOV.

Nominalna vrijednost jedne obične i povlašćene nekumulativne akcije sa stanjem na dan 31. decembra 2024. godine je ista, i iznosi 100 konvertibilnih maraka.

5.11. Dugoročna rezervisanja

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Rezervisanja za otpremnine i beneficije zaposlenih	73.429	73.429
Dugoročna rezervisanja – ukupno:	73.429	73.429

Rezervisanja za zarade zaposlenih u skladu sa MRS 19 iznose 73.429 KM. Standard se primjenjuje od 2009. godine i rezervisanja se rade na kraju poslovne godine.

5.12. Dugoročne obaveze

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Obaveze po emitovanim dugoročnim HOV	4.387.500	5.062.500
Dugoročne obaveze-ukupno:	4.387.500	5.062.500

5.13. Obaveze za premiju i specifične poslove

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Obaveze za povrat neiskorištenog dijela premije	557.823	58.521
Obaveze za premiju i specifične poslove-ukupno:	557.823	58.521

5.14. Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Obaveze za neto zarade	178.645	188.636
Obaveze za porez na zarade	100.651	56.531
Obaveze za doprinose na zarade	83.586	177.509
Obaveze za ostale doprinose na zarade	3.647	1.934
Obaveze po osnovu bruto zarada – ukupno:	368.120	426.201

Kratkoročne obaveze iznose 368.120 i imaju tendenciju pada u odnosu na prošlogodišnje stanje. U 2024. godini Društvo je uspjelo na vrijeme da izmiri obaveze prema zaposlenim i budžetima. Stanje obaveza za

zarade i naknade zarada odnosi se na obračunatu platu u decembru 2024. godine koja je isplaćena u januaru 2025. godine.

5.15. Ostale kratkoročne obaveze

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	695.280	94.703
Obaveze prema članovima upravnog i odbora za reviziju	2.720	3.020
Dobavljači u zemlji	698.081	603.073
Obaveze po osnovu ugovora o zakupu i drugih ugovora	53.111	83.591
Obaveze po osnovu rashoda kamata	1.880	11.880
Druge obaveze iz poslovanja - ukupno	1.451.072	796.267
Obaveze za porez na dobit		
Obaveze za ostale poreze	370.629	239.664
Ostale kratkoročne obaveze ukupno:	1.821.701	1.035.931

5.16. Pasivna vremenska razgraničenja

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
Prenosne premije neživotnih osiguranja	16.568.971	16.613.255
Rezervisanja za prijavljene a nelikvidirane štete	1.523.312	1.123.421
Rezervisanja za nastale a neprijavljene štete	5.527.042	5.379.192
Pasivna vremenska razgraničenja – ukupno:	23.619.325	23.115.868

Prenosna premija neživotnih osiguranja

Društvo je na dan 31.12.2024. godine obračunalo prenosnu premiju u iznosu od 16.568.971 KM. Osnovica za obračun bruto prenosne premije je obračunata premija u tekućem obračunskom periodu. Obračun prenosne premije je urađen prema vremenu trajanja osiguranja po metodi pojedinačnog obračuna za svaki ugovor o osiguranju a na osnovu preostalog broja dana trajanja osiguranja nakon dana bilansiranja a putem automatske obrade podataka.

Na dan bilansa prenosna premija po vrstama osiguranja najvećim dijelom se odnosi na rezervacije za prenosnu premiju za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

Rezervisane štete neživotnih osiguranja

Stručna služba Društva je na dan 31.12.2024. izvršila obračun rezervacija za štete u iznosu od 7.050.354 KM. Obračun je izvršen, u skladu sa Pravilnikom o formiranju i načinu obračunavanja rezervacije za štete i potpisan od strane ovlaštenog aktuara. Obrada šteta i popunjavanje izvještaja o rezervisanim i rešenim štetama vrši se u centrali Društva u Banjoj Luci. Rezervisane štete RBNS AO u iznosu od 1.523.312 KM za prijavljene štete i rezervisane štete IBNR AO u iznosu od 5.527.042 KM, za neprijavljene štete po aktuarskoj procjeni.

5.17. Prihodi od premije osiguranja

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Obavezna osiguranja od autoodgovornosti	28.783.073	28.262.808
Osiguranje od nezgode	1.016.782	631.072
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	177.389	194.810
Osiguranje motornih vozila -kasko	1.033.340	1.174.716
Osiguranje imovine od požara	316.610	431.426
Osiguranje od opšte odgovornosti-ostale štete	1.130.757	929.737
Prihodi od premije osiguranja kredita	285.171	140.217
Prihod od premije saosiguranja	91.843	205.631
Prihod od premije osiguranja kredita i finansijskih gubitaka	154.757	153.625
Promjena prenosne premije	44.284	1.858.804
Prihod od premije osiguranja neto	33.034.006	30.265.238

Najveći dio poslovnih prihoda čine prihodi od premije osiguranja koji pokazuju rast za 9,15% u odnosu na prethodnu godinu sa učešćem u ukupnim poslovnim prihodima sa čak 88,49%.

5.18. Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi štete

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Prihodi po osnovu učešća u naknadi šteta - reosiguranje	718.766	1.066.493
Prihodi po osnovu učešća saosiguranja i reosiguranja u naknadi štete - ukupno:	718.766	1.066.493

Prihodi po osnovu učešća u naknadi šteta (reosiguranje i saosiguranje) iznose 718.766 KM i manji su za 347.727 KM u odnosu na prethodnu godinu.

5.19. Prihodi od povrata poreskih dažbina dotacija donacija subvencija i slično

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Prihodi po refundacija neto plate	53.973	55.729

Prihodi od povrata poreskih dažbina-ukupno:	53.973	55.729
--	---------------	---------------

5.20. Ostali poslovni prihodi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
Prihodi po osnovu provizije po osnovu ugovora o reosigur.	338.461	308.089
Prihodi od regresnih potraživanja	1.522.502	556.494
Prihodi od uslužnih zapisnika	8.787	5.061
Prihodi od zelenih kartona	32.610	40.594
Prihodi od zakupa	135.960	93.980
Prihodi od otkupa šteta	9.897	16.550
Ostali nepomenuti poslovni prihodi	26.772	31.148
Ostali poslovni prihodi - ukupno:	2.074.989	1.051.916

Pozicija drugi poslovni prihodi pokazuje rast u odnosu na prethodnu godinu za 97,25 % .

U strukturi ukupnih prihoda prihodi od regresnih potraživanja su najveća stavka sa rastom od 15,94% u odnosu na prethodnu godinu dok ostali poslovni prihodi učestvuju sa 2,96% u ukupim drugim poslovnim prihodima.

Prihodi od izdavanja u zakup, prihodi od uslužno izvršenih uviđaja i procjena šteta i su veći u odnosu na isti period prethodne godine, dok prihodi od zelenih kartona i prihodi od otkupa šteta imaju tendenciju pada.

5.21. Funkcionalni rashodi

Opis	31. decembra 2024.	31. decembra 2023.
Doprinosi birou zelene karte	535.565	320.596
Doprinosi zaštitnom fondu	246.766	226.542
Naknade agenciji za osiguranje	225.191	192.169
Naknade agenciji za nadzor FBIH	47.779	45.282
I Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose - ukupno	1.055.301	784.589
Naknade šteta osiguranja od autoodgovornosti	10.017.628	8.829.007
Naknade šteta osiguranja od nezgode	17.305	12.280
Naknade šteta kasko	580.287	659.662
Naknada šteta od osiguranja robe u transportu	854.127	849.742
Naknada šteta kolektivno osiguranje radnika	53.178	46.709
Naknada šteta osiguranja učenika i studenata	28.443	33.592
Naknada šteta putno zdravstveno osiguranje	7.921	4.587

Naknada šteta po osnovu osiguranja od požara	141.612	157.909
Naknada šteta po osnovu drugih vidova osiguranja imovine	16.174	10.760
Rashodi po osnovu premija reosiguranja	1.878.229	1.462.714
Rezervisanja za prijavljene nelikvidirane štete	369.804	309.420
Rezervisanja za neprijavljene štete	147.847	696.879
Troškovi regresnih potraživanja	51.794	57.720
Troškovi sudskih taksi	58.812	31.131
Troškovi sudskog vještaka	43.590	25.006
Ostali troškovi obrade šteta	48.903	38.050
II Naknade štete i ostale naknade neživotnih osiguranja	14.315.654	13.225.168
Funkcionalni rashodi – ukupno:	15.370.955	14.009.757

Ukupne naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 39,02%. Naknade šteta neživotnih osiguranja AO predstavljaju dominantnu poziciju i iznose 10.017.628 KM sa učešćem od 69,97% u strukturi troškova naknade šteta i ostalih naknada neživotnih osiguranja.

U narednoj tabeli možemo vidjeti da ukupne naknade šteta neživotnih osiguranja iznose 11.716.675 KM. Broj riješenih šteta u 2024-oj godini je 4.612 što je za 8,03% veći od prethodne godine kad je broj riješenih šteta bio 4.269. Likvidirani iznos za 2024. godinu je 11.716.675 KM. Broj odbijenih šteta za 2024. godinu iznosi 775 a u 2023. godini iznosio je 785.

Društvo uredno izmiruje nastale obaveze po osnovu šteta. Stopa efikasnosti u isplati odštetnih zahtjeva iznosi 100%.

5.22. Troškovi sprovođenja osiguranja

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Troškovi amortizacije	650.945	614.860
Troškovi materijala, goriva i energije	538.891	563.717
Troškovi provizija	2.112.469	1.875.804
Troškovi proizvodnih usluga zakupa i reklame	11.150.038	9.891.322
Nematerijalni troškovi	2.026.135	2.514.832
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	3.551.558	3.319.446
Troškovi sprovođenja osiguranja- ukupno:	20.030.036	18.779.981

Najveći dio troškova od proizvodnih usluga čine troškovi zakupa i to: troškovi zakupa reklame na pokretnoj stvari 942.500 KM, troškovi zakupa reklame na nepokretnoj imovini 8.305.495 KM, troškovi zakupa poslovnih prostora 733.751 KM, troškovi reklame i propagande 477.447 KM, troškovi održavanja 176.144 KM. Troškovi zakupa na pokretnoj i nepokretnoj stvari odnose se na plaćene naknade fizičkim licima za zakup reklamnog prostora na automobilima, teretnim vozilima i nekretninama. Na sve ugovore obračunat je porez na prihod od kapitala u skladu sa važećim poreskim propisima.

Nematerijalne troškove najvećim dijelom čine: troškovi donacija 199.890 KM, sponzorstva 633.393 KM, troškovi telefonskih usluga 134.866 KM, naknade za protivgradnu zaštitu 93.328 KM.

5.23. Finansijski prihodi

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Prihodi od kamata	465.300	170.477
Pozitivne kursne razlike	32	33
Finansijski prihodi – ukupno:	465.346	170.510

5.24. Finansijski rashodi

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Rashodi kamata	173.039	217.411
Negativne kursne razlike	1.212	6
Finansijski rashodi – ukupno:	174.251	207.417

5.25. Ostali prihodi

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, bioloških sredstava, postrojenja i opreme i investicionih nekretnina	159.899	60.000
Naplaćena otpisana potraživanja	560.915	1.156.521
Ostali nepomenuti prihodi	399	4.874
Ostali prihodi – ukupno:	721.213	1.221.395

5.26. Ostali rashodi

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	435.027	632.152
Gubici po osnovu HOV	27.222	
Ostali vanredni rashodi	91	112
Ostali rashodi – ukupno:	462.340	632.264

5.27. Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Prihodi od usklađivanja vrijednosti HOV	232.675	379.711
Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine –ukupno:	232.675	379.711

5.28. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
------	-------------------	-------------------

Rashodi po osnovu usklađivanja HOV	7.816	164.100
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine –ukupno:	7.816	164.100

5.29. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijeg perioda

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Prihodi iz ranijih godina	30.528	27.815
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijeg perioda	30.528	27.815

5.30. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijeg perioda

Opis	31.decembra 2024.	31.decembra 2023.
Troškovi povrata premije iz ranijih godina	386.765	384.369
Troškovi iz ranijih godina	251.146	59.878
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijeg perioda	637.911	444.247

5.31. Tehničke rezerve

Redni broj	Pozicija	Iznos u KM
1.	Rezerve za prenosne premije	16.658.971
2.	Rezerve za štete	7.050.354
	Tehničke rezerve-ukupno: (1+2)	23.619.325

Društvo je na dan 31.12.2024. godine obracunalo prenosnu premiju u iznosu od 16.658.971KM. Osnovica za obracun bruto prenosne premije je obracunata premija u tekucem obracunskom periodu.

Obracun prenosne premije je uračen prema vremenu trajanja osiguranja po metodi pojedinacnog obracuna za svaki ugovor o osiguranju na osnovu preostalog broja dana trajanja osiguranja nakon dana bilansiranja, a putem automatske obrade podataka.

Strucna služba Društva je na dan 31.12.2024. godine izvršila obracun rezervacija za štete u iznosu 7.050.354 KM.

Obrada šteta i popunjavanje izvještaja o rezervisanim riješenim stetama vrši se u centrali Društva u Banja Luci.

Ukupne tehničke rezerve Društva na dan 31.12.2024. godine iznose 23.619.325 KM.

5.32. Ulaganje u pokriće Garantnog fonda

Redni broj	Pozicija	Iznos u KM
------------	----------	------------

„OSIGURANJE AURA “ A.D. BANJA LUKA

1	Minimalni garantni fond	7.000.000
2	50% minimalnog garantnog fonda	3.500.000

Prema obrascu US3 na dan 31.12.2024. godine minimalan garantni fond Društva iznosi 7.000.000,00 KM, dok 50% minimalnog garantnog fonda iznosi 3.500.000,00 KM.

Iznos garantnog fonda detinisan je članom 49 i 53 Zakona. Iznos garantnog fonda Društva je u skladu sa vazecim propisima. Garantni fond Društva prema Zakonu i minimalan garantni fond Društva iznosi 7.000.000,00 KM (obrazac US3).

Društvo je obezbijedilo da iznos ulaganja u oblike utvrđene Pravilnikom bude veći ili jednak tehničkim rezervama utvrđenim u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje i propisima Agencije.

Prema podacima iz obrasca US1 Društvo je zadovoljilo strukturu ulaganja za pokrice tehnicke rezerve po obliku ulaganja iz člana 9 Pravilnika kao i odredbe o ograničenjima ulaganja iz člana 11. Pravilnika, uz Saglasnost Agencije za osiguranje RS da ukupno učešće nekretnina (definisano devet nekretnina) koje se koriste za pokrice tehničkih rezervi iznosi maksimalno do 39,48% (Rješenje broj 04- 411-5-6/25 od 28.03.2025. godine).

Društvo je iznos od 50% minimalnog garantnog fonda u potpunosti pokrilo ulaganjem sredstava u hartije od vrijednosti iz člana 9. stav 1. tačka 1. Pravilnika uz poštovanje uslova iz člana 18 stav 1 tačka 1. Pravilnika i ograničenja iz člana 19. tačka 1 Pravilnika.

Društvo je u skladu sa članom 18. Pravilnika obavezno da iznos u visini od najmanje 50% minimalnog garantnog fonda propisanog odredbama članova 49. i 53. Zakona drži u hartijama od vrijednosti iz člana 9. stav I. tačka 1 Pravilnika ili u namjenski orocenim depozitima iz člana 9. stav I. tačka 14 Pravilnika, te da navedena sredstva služe isključivo u svrhu zaštite osiguranika i očuvanja solventnosti društva za osiguranje i u drugu svrhu ne mogu da se koriste.

Analitika ulaganja sredstava Društva u iznosu od 3.500.000 KM za pokriće 50% garantnog fondaje prilog ovog mišljenja (obrazac AUS).

Pregled strukture ulaganja sredstava u visini 50% minimalnog garantnog fonda dat je u sledećoj tabeli:

Oznaka	Količina	Vrijednost	Kamata	Ukupno
RSRS-O-E	399.839	39.584,06	350,00	39.934,06
RSRS-O-F	650.630	64.412,37	593,59	65.005,96
RSRS-O-G	519.840	51.412,18	32,04	51.444,22
RSRS-O-H	94.000	18.610,12	81,12	18.691,24
RSRS-O-I	470.251	136.828,93	602,95	137.431,88
RSRS-O-J	19.000	7.371,24	6,56	7.377,80
RSRS-O-K	582.849	282.594,34	562,89	283.157,23
RSRS-O-L	377.131	257.312,71	3.352,33	260.665,04
RSRS-O-M	82.540	64.698,15	146,54	64.844,69
RSRS-O-N	200.000	174.960,00	591,78	175.551,78
RSBD-018	1.500	1.499.850,00	22.602,74	1.522.452,74
RSBD-019	1.530	1.530.000,00	22.384,11	1.552.384,11
RSBD-O26	2.200	2.130.260,00	47.031,78	2.177.291,78

RSBD-032	600	600.000,00	9.369,86	609.369,86
RSBD-035	1.000	1.030.000,00	2.191,78	1.032.191,78
RSBD-038	500	550.000,00	19.704,11	569.704,11
Ukupno	3.403.410	8.437.894,10	129.604,18	8.567.498,28

Ovlašćeni aktuar Božana Bojić dala je pozitivno mišljenje ispunjenost zakonskih propisa u vezi sa ulaganja sredstava za pokriće 50 % minimalnog garantnog fonda.

5.33. Vanbilansna evidencija

Društvo je u vanbilansnoj evidenciji evidentiralo iznos primljenih tenderskih garancija od strane poslovnih banaka.

5.34. Kontrole eksternih organa

U toku 2024. godine nije izvršen je nijedan nadzor od strane Agencije za osiguranje Republike Srpske.

5.35. Sudski sporovi

Izvršenim uvidom u stanje regresnih potraživanja za 2024. godinu utvrđeno je da su na dan bilansa aktivna 841 predmet čija je ukupna vrijednost 2.651.380,77 KM od čega:

- predmeti koji su u parničnom postupku 283, iznos 1.109.548,24 KM,
- predmeti u kojima nije pokrenuto izvršenje 415, iznos 1.014.918,56 KM,
- predmeti koji su u postupku izvršenja 143, iznos 526.913,57 KM.

Regresni izvještaj za 2024. godinu obuhvata vremenski period od 01. januara 2024. godine do 31. decembra 2024. godine.

Aktivirani predmeti obuhvataju predmete nad kojima je služba nadležna za poslove naplate regresnih potraživanja obavljala radnje potrebne za naplatu regresnih potraživanja (npr. formiranje regresnih predmeta i slanje regresnih zahtjeva, zaključenje vanskudskih poravnanja, pokretanje i vođenje parničnog i izvršnog postupka, kao i druge radnje koje su nužne za vođenje regresnog postupka).

Na dan 31.12.2024. godine bilo je aktivno 311 sudskih predmeta gdje je Društvo tužena strana. Tuženi iznos je 5.579.449,64 KM od čega:

- osiguranje od nezgode 9 predmeta, tuženi iznos 40.895,00 KM,
- kasko osiguranje 12 predmeta, tuženi iznos 139.905,71 KM,
- autoodgovornost 290 predmeta, tuženi iznos 5.398.648,93 KM.

5.36. Povezana lica

Po osnovu vlaništva povezano lice Društva je Zoran Tunić. Društvo je vlasnik 37,30 % kapitala u kapitala u MKD Auris a.d. Tokom godine Društvo je izvršilo povrat pozajmice prema Zoranu Tunjiću. Na dan bilansa stanje kupljenih obveznica MKD Auris a.d iznosi 1.040.000 KM.

5.37. Događaji nakon datuma bilansa

Nakon datuma bilansa ne postoje događaji koji bi prouzrokovali korekciju finansijskih izvještaja, kao i događaji koji su materijalno značajni za objavljivanje u ovim izvještajima.

5.38. Izloženost rizicima

Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta. Upravljanje rizicima je definisano računovodstvenim politikama Društva.